

961(1)

Thamaga ya Mabjana

K34/120

b

1
1251

[0-1b]

- Botsenô -

E Motubatsi.

Puku ekhu, Thamaga ya Mabjana, ke e ngwala e le kgopotšo ya Kgoši Sekwati l. Go na le tsebēgō gore "Paramount chief yo o be a bitšwa Rra-Khutšho.

Puku ekhu e tlo'ba thušo go Borêna le Setšhaba sa Bapedi, lehono le mehleng e tlago. Gomme ka go yone, ditaba tša mahufa le diphapanc tše di se nago mohola ga se ka di ngwala.

Thamaga ya Mabjana o laudiša go thôma kuwa gaye:
Mogokgomeng - Tubatse. "Now Steelpoort station".

Tiragalo ka morago ga lehu la Kgoši, Thulare l. ka 1824.

Thamaga ya Mabjana ke maetsepelelo ibile e tlo'ba mohola go Barutiši ba Dikolo mabapi le mekgwa ya mehola ya Sepedi.

Thamaga ya Mabjana ke maetsepelelo a bana ba Setšhaba sa Bapedi.

Babadi ba puku ekhwí, ba se ke ba makala ge ba hwetša marifi a ngwadilwegó ka "English". Aowa! Ke ka 'baka la go se rate go ka a hlatholla, gobane a ka se kgahle Bangwadi ba òna.

Edward. M. E. Motubatsi.

Kuwa Gae Tubatse

Bapedi ebile kgale ba dutše ka go ipshina fa khwiting ya noka ya Tubatse.

Ga e le dintwa tša marumo le diphapang tša motse wa bôna, ke tše dintši. Eitše ka mcrago ga lehu (death) la kgoši Thulare I, Bapedi ba hlaselwa ke mofaladi wa madira a mantši a bowa kuwa "Zululand". elego Motsilikatse. Gomme a ūuhla setšhaba sa Bapedi ka polao e kgolo go bana ba Thulare. Bjale setšhaba sa tšitlana, gomme leago la Mogokgomeng la senyèga. Barwa ba kgoši Thulare I ba bolailwe ka lerumo. Go ile gwa phela Sekwati I.

Maina a Mephatho kuwa Tubatse.

- (1) Mabjana a Sekwati I.
- (2) Dithaga ba Makopole.
- (3) Matuba a Sekhukhune I.
- (4) Magolopo a Sepaadi. (Magolopo a epheditše bogwera kuwa Phiring).

Eitše gobane Motsilikatse a thubagantše Bapedi, ke ge kgoši Sekwati I a thoba le setšhaba sa gabon a lebantše Bokgalaka gomme a tshela Lepelle ka tšibogô la Mabulane "Penge Mine".

Kgoši Sekwati le setšhaba ba ile ba sepela ba na le boyi, gomme batho ba ka Letsweta ga se ba ke ba hloriša Bapedi aowa! Bjale ge setšhaba se fihlile "Bandolierkop station" ke ge ba retologa ba fularêla dithaba tša ba Ramapulana ba hlôma meša ūana dithabeng kgaufsi le noka ya Mononeng "Dwars Rivier". Gomme ba lebane le thabana ya Mphakane ka mošola ga kgoši Machaka elego morena wa Batlôkwa.

2

Araba diputšisò tše khwi.

- (1) A nke o mpotše kgoši e tumilego fa Mogokgomeng ke mang?
- (2) Naa Sepitle sa Mangana o biditswe ka ngwaga ofe?
- (3) A Bapedi ba kile ba iketla mo khwiting ya Tubatse?
- (4) Naa mofaladi yo a go senya leago la Bapedi ke mang?
- (5) Naa motho yo o be a etšwa kae?
- (6) Naa o a sepela le eng?
- (7) A nke o mpotše maina a mephathô le dihlôgo tša mphathô ye e tsebegago ya go bolla kuwa Tubatse.
- (8) A elego kgoši Sekwati I le setšhaba ba tshetše kae Lepelle?
- (9) Naa Bapedi ba hlomile mešašana ya bôna kgaufsi le kae?
- (10) Naa thabana ye ba bego ba lebane le yona ke efe ka leina?

Kgošdi Sekwati I o agile mošašana wa gagwe fa Mononong, mo tikologong ya "Grootspelonken". Gona a thôma go hlôsa tša mokgwa bogosi bja Bapedi. O be a iketlile le ba-Ramapulana le Batlôkwa ba Machaka. A dula ntshe, a lema ka mengwaga e mene fela. Eitše mathomong a ngwaga wa bohlano a re go Bapedi: "A re boweleng gae". Gomme setšaba sa dumêla. Ke ge ba khuduga ba lebanya sefata sa Mogodumo ba feta ka bodikêla-tšatši seleteng sa Bakgaga; gomme ba tshela Lepelle ka letšibogo la Mmabowatshe, ke ge ba fihla Phiring, mowe lehono go bitšwago "Magalies Location" go agilego setšaba (setšaba) sa Babina Tau ba Masemola kgoši. Tseke Mabowe Masemola lehono a bušago Batau (1950). Kgoši Tseke ke yena moswa wa Bapedi. Mo Phiring Bapedi ba ile ba thoma go iketla gabotsana; ke ge ba bolotša mephatho ekhwi:-

Maina a mephatho le hlôgo ya ôna.

- (1) Manala a Mampuru
- (2) Madikwa a Kgoloko
- (3) Makgola a Kgagudi "A bolotše bodikana fela gomme bogwera ba ipheditše ka gae Mosêgô-Tšate. Gomme ba relwa gore ke Makgola-Tšate! Ke Dihlwa Ntswaneng, ke makgola motse Mosêgô".

Ga Marota ba le mo Phiring, ya re ka morago ga mabakana kgoši Mošwêšwê wa "Basutoland" a romêla batseta ba ditshebi go kgoši ya Bapedi gore: "Hee! monnagešu, romêla masogana fano.

- 4 Go na le batho ba bašweu gomme ba sepela ba šikere mahlôtlô a matelele; ge ba ūupa motho ka lôna, o fo bôna mušana o re kuwee! O bône motho a kwaêla. Bjale Khuduthamaga ya Serota ke ga e sêhla, gomme ya ntšha mephathô ekhwi:-

- (1) Matuba (2) Magôlôpô (3) Manala (4) Madikwa, go berêka dithunya tše:- (1) Ntetêlê (2) Moswetê kuwa Kirimišitwane "Grahamstown".

961

Eitše ka morago ga sebakana, go boweng ga Mephathô ekhwî, go ile gwa hlasêlwa ke "Amabuthu" a ga "Zulu" ba bowa lesolo la bôna kuwa Bokgalaka; gôna ke ge ba hwetša Bapedi fa Psiring gomme mabotho a palêlwa ke go hula gomme ba feta.

Ka morago ga fao gwa feta Morêna Louis "Foretreker" gomme yêna ga se a ke a e ba le tshwenyanô le Marota. Yêna ka metlae-bare:- ke "Lebese Fresh Milk". Ba re o be a rata mafsi a lebese. Gomme yêna morêna Louis o be a fetela kuwa Tswêtla.

Madisa a Mahlagau me ke ge ba le "14 years", go riano Rampekile Malapane (o biditswe 1947). Bjale eitše morago kgosi Sekwati I a nyatša madulo a Phiring (Psiring) gomme a romêla batseta kuwa ga "Zulu" ka dilôba tša mekgwa ya segcologolo - ke gore dinaka ana dipolai tša ditlou le matlalô a dibatana. Gomme kgwérano ekhwî le lehono e sa gopolwa gore "Mazulu" ke bagolwane ba ditshaba fano borwa bja Aferika.

Kgosi Sekwati I o re: "Felô fa Phiring ga go na sebô. A re bônang! Bahlakwana, naga ekhwî ga e na botshabêlô. A re khudugeng, gobane naga ekhwî e hlôka mefoma." Gomme Bapedi ba digêlana ka diagêlô tša bôna, ba leboga morwa Thulare.

5 Bjale ke ge ba khudugêla Mosêgô - dithabeng tša Leolo. Gomme ka ntshe go bolotše meroto ekhwî:-

Maina a mephathô le dihlôgô tša ôna.

- (1) Makgola d Kgagudi: "A iphetša bogwera".
- (2) Madisa a Selatole.
- (3) Makwa a Morwamotshe II - "tatago Sekhukhune II.

Kgosi Sekwati o dirile khutsô e kgolo gomme o thelegile puôya Bapedi gomme se se bônagala gore Modimotsana yo a sa rate go fapanana ana go dira mpherefere le makgowa "Europeans". Ke ka baka lewe a bitswago gore ke Morêna wa khutsô. O biditswe badimong ka 1861. (moruti N. K. Phala o riano)

961

5 Ga go agilwe ka Tšate go ile gwa fihla Thalalanaga ya "Evangeli wa Paris Missionary Society". a e tšwa kuwa ga Mošwēšwē go tlo hlabo mokgōši wa thutō. Gomme kgoši Sekwati I a mo amogēla ka lethabō le legclo mabapi le tša Efangedi. Eitše ga motho ewe wa Modimo a sepetše ke ge go fihla "Reverend Merensky wa Berlin Missionary Society". Gomme eitše mo kgobokanong ka matšatši a mangwe ga moruti Merensky a laudiša ditaba tša Efangedi, kgoši Sekwati I a re go Bapedi: "Naa ga go bana fa motseng go ithuta dikgagera tša banna ba"?

Ke ge kgošana Dinkwanyane Johannes Sekwati a amogēla Evangedi. Bjale thutō ya tsēna Maroteng. Eitše e se ya ba lebaka kgoši Sekwati Thulare a robala a gudilé:- "Thamaga ya Mabjana".

6 Araba diputsisō tšekhu.

- (1) A kgoši Sekwati I o dutše sebaka se se kae kuwa ga Ramapulana?
- (2) Naa ka ngwaga wa bohlano a reng go setšhaba sa Bapedi?
- (3) Ke letšibogō lefe ba go tshela lōna ga ba tshelēla Psiring?
- (4) A hlōma motse wa gagwē kae, leina la lerakō lewe ke mang?
- (5) A nke o mphē modumo wa Psiring le Phiring ka bowene.
- (6) O ka ngwala ana wa bolēla beng ana maina a mephathō fa Phiring?
- (7) A kgoši Mošwēšwē o reng go kgoši Sekwati? O neélē mohola wa kgopololo ya gago.
- (8) O ka mpotsa maina a dithunya tša bogologolo?
- (9) Kgoši Sekwati I o reng go Bahlakwana mabapi le khudugo; ba khudugēla kae?
- (10) O ka bolēla mephathō ya ka kuwa gae Tšate?
- (11) A thalalanaga e be e tšwa kae, e tsomang, e romilwe ke mang?
- (12) Naa kgoši Sekwati I o reng go Bapedi ga a kwelē ditaudišo tša moruti Merensky?

7 961

Kgaoganyo III.

Khutsô ga e gôna Maroteng.

Kgoši Sekhukhune I o dula setulo sa tatagwê, gomme go be go se na kwanô le morwa-rragwê Mampuru. Gape a sa kwane le mekgwa ya Badumedi:- barutiwa ba "Reverend Merensky" ebile le gôna a sa kwane le mmusô wa "Republican ya Transvaal".

Gôna mowe ke mathômô a tshwenyêgô ya borêna bja Bapedi.

Kgošana Dinkwanyane Johannes Sekwati Thulare le Badumedi ba tshabela kuwa Botshabêlô ka 1865 gomme e le gore mehleng ya poledišandô Dinkwanyane a re gö mogolwane: "Kgoši! Tlou ga e ja mere e a ikapolela". Gomme eitše ka morago ga fawe ke ge mmusô wa Republic o senya lefase la Bapedi go fihlêla le lehono

Motse wa Tšate o phumegile ka 1877. Kgoši ya išwa kgolegong gomme setshaba sa thušana. Bjale kgoši Mampuru a kgôba-kgôbêla, Marota a aga Kgonon, le lehono go se fele go le gôna kuwa ntshe. Mashaledi a lego gôna a bušwa ke kgoši Sekwati Mampuru.

Araba ka bokopana putšisô tše khwi

- (1) A kgoši Sekhukhune I go bile khutsô ga dutše setulong sa bogoshi?
- (2) Naa o be a na le tirišandô le mmusô wa Republican ya Transvaal?
- (3) Naa kgošana Dinkwanyane o reng go mogolwane?
- (4) Tšate e senyegile ka ngwaga ofe?
- (5) Naa kgoši Mampuru o aga kae?
- (6) Batho ba lego Kgonon ba bušwa ke mang lehono?

Se ūuhlegile sa Marota.

Kgošana Mampuru Sekwati o tswapatlêla setšhaba sa gabô gomme o thelega kaagô fa Kgono, o botša morwagwê Malekutu a re ke mphathô wa Maswene. Eitše ga kgoši Sekhukhune I a boile kgolegong a hlanoša leina. A re ke "Makgalwa a Kgomo boteng", - bagwêra ba kgošana Mabowe Sekhukhune Sekwati. Ga kgoši a buile Tshwane "Pretoria" ga se a phela matšatši a mateletsana, aowa! Monnagwe Mampuru o ile a mo tsatsêla ka ka sehlôphana sa "Amandebela". Senale monna wa ga Maleka, leina ke Lekgowa, ke ge se bolaya kgoši ka lerumo la mosêbê ka 1882 fa Manoge "Geluks Location" Sekhukhuneland. Gomme Bapedi ba mo rwala go mo iša Manganeng, a rbatšwa ntshe fa marobalang a dikgoši tša Nkadimeng. Lehono marobalô a kgoši a sa tsebêga "1950." Kgošana Sepêkê Phaswane Nkadimeng, o na le tsebô ya serapa sewe sa badimo.

Araba diputšisô tšekhu:-

- (1) Naa kgošana Mampuru o tswapatlêla batho bakhwi o ba iša kae?
- (2) A o rêla mphathô wa morwagwê leina lefe, afa o a reresâ?
- (3) Naa kgoši o tsatsêla ke bo mang go mmolaya, ka taelo ya mang?
- (4) Naa e be e le ka ngwaga ofe?
- (5) Kgoši o bulukilwe kae motseng ofe?
- (6) Lehono ke mang yo a ka butšišwago badimong ba Nkadimeng?

Masweni ke mphathô wa Malekutu kuwa gae Tubatse gomme ga se wa ngwalwa pukung ekhu. Kgošana Mampuru ke gabotse leina le Madima.

Lehu la Kgoši Sekhukhune I.

Bapedi ba šuhlegile ka lehu la kgoši Sekhukhune I ka selemo sa 1882: Setšhaba se tšhabela Tswelē "Grootrygenboom". Kgošana Kgoloko Sekwati o swaretše Sekhukhune II bogoši gomme Bapedi ba fologa Tswelē ba aga Masehleng "Parys."

Kgošana Kgoloko o hlagisha mphathô wa Mankwê a Seraki Sekhukhune.

Kgošana Kgoloko o ile badimong ka 1893, ke ga go thômêga gape mpherefere; motse wa Marota wa fapanę ka kudu-kudu. Ke ge mmuso wa "Republic" o širuša ka Tahlo Mokgekolo Kogolakae Sekhukhune le "Queen Regent" Thorometšane gammôgô le ngwana' Sekhukhune II le bałlompegi ba Maroteng gomme ba išiwa Taahlong kuwa Khwadibeng "Harmanskraal." Bjale mmuso wa "President" S.J. Paul Kruger o laela gore ngwana' Sekhukhune a tsenę go thutô ya mangwalô. Gona Klen Sekhukhune a tsenę sekolo gammôgô le bakgômana bakhwi:-

- (1) Asaf Moruthane Mojaludi (2) Moruthane Sekhukhune
- (3) Nyaku Sekhukhune. Comme yare ka morago ga sebakanyana sa dilemô tše ſupago Mohumagadi Lesoka le Ngwana ba lokollwa go lahlweng, gomme ntshe go ſetše bahu ſiba:-
- (1) Kogolaka Sekhukhune (2) Mabowe Sekhukhune (3) Motubatsi Sekwati "Selêgê" (4) Sekalala Moswazi. Mohumagadi Kogolakae yêna o robetše fa Marabastad Location "Pretoria City". Ba bararo ba robetše Khwadibeng. Gomme mabitla a bôna a sa tsebja le lehono. Ga ele Mohumagadi Thorometsane le barwagwê ka moka ba robetše gae Mohlaletse "Paradys."

10 Araba diputšisō ſidi:-

K 34 / 120

- (1) Naa Bapedi ka morago ga lehu la kgoši ba ile ba ya kae?
- (2) A kgošana Kgoloko o be a swaretše mang bogoši?
- (3) Ba agile kae Bapedi ga ba fologa kuwa Twēlē?
- (4) O ka mpotša ana wa ngwala leina la Twēlē ka Sekgowa?
- (5) Naa ke ofe moroto wa go bolla fa Masehleng; kgošana ya ôna ke mang?
- (6) Naa ke mang yo a go ſiruša Thorometšane le ngwana?
- (7) Mmušo wa ba Bašweu o be o ukametše ke mang?
- (8) Kgoši Sekhukhune II o tsene sekolo le bo-mang?
- (9) Neya kgopolو ya gago gore a kgoši e swanetše go tsêna sa mangwalo le ba bangwê?
- (10) A mowe Taahlong ba ile ba dula sebaka se se kae?
- (11) Naa fa Marabastad "Location" go bolokilwe mang?
- (12) Ngwala ana bolêla maina a ba hwilego Taahlong kuwa Harmanskraal.
- (13) A elego Mohumagadi Thorometšane le barwagwê ba robetše kae?
- (14) A nke o mpotše "Ee" ana aowa! gore a le gôna leina la motho ka Sepedi le rego "Selêgê.

Ka Pušo ya Thorometšane.

11 Mohumagadi Thorometšane Morwamotshe: Pušo ya gagwê e bile a bose kakudu, gape o ratile lentsu la Efangedi a ba a kôlôbetšwa mo kerekeng ya "A M E Church", ke moruti N. K. Phala fa Mohlaletse ka 1911 ka leina la Rehunolotswe. Mephathô ya go bolotswa Mohlaletse le maina a beng mphathô le mengwaga ya bodikana:-

- (1) Matuba a Sekhukhune II ka 1898.
- (2) Mangana " Phathudi " 1904.
- (3) Makgola " Kgagudi " 1909.
- (4) Mangana " Thulare II " 1918.
- (5) Mabjana " Sekwati " 1926.
- (6) Magasa " Motodi " 1934.
- (7) Makwa " Morwamotshe " 1939.
- (8) Madima " Malekutu " 1951.

Lebakanyana le se le kae kgošana Kgobalale Sekhukhune o kile a swara bogosi bja Bapedi. Ga ele ka pušo ya Sekhukhune II ke ye phaphathi ka kudu-kudu setšhabeng sa Bopedi, gomme le lehono go sa bolelwa ka tša gagwê. O robetše ka khutsô ka 1942. O re tlogeletše motheô wa "African M E Church", qinaga tše rekilwego bophelong bja gagwê, sekolo sa setšhaba. Bophelô bja gagwê o be a na le kwêla-bohloko go batho kamoka. A re: "Motho ke motho wa batho". O be a dirišana le ba mmušô ka mehla yohle; a na le boikôkôbetšô go batho ka moka. O be a na le mphô ya tlhagô. Ga se a ke a re 'motho waka aowa!' Morwagwê e mogole, Thulare Sekhukhune e be ele ngwana yo a rutegileng ka kudu. O be a ſoma mo 'Head Office - Native Affairs Department Pretoria'.

Ke yêna yo a bego a tla dula setulô sa borêna bja Bapedi. Eupja Modimo wa ripa bophelô bja gagwê a le dilemô tše 45 ka la 15 Dibatsela 1940.

12 O robetše gammôgô le bohole ba lapa la borêna bja Bapedi.

Gomme mo lapeng la gagwê le legolo ga go na selô, ka baka
lewe Marota ba bowetše gape ga Nkadimeng ba nyetše seyantlô
elego Mankopodi, morwedi wa mohu Ramphelane Phaswane

Araba diputšisô tsekhu:-

- (1) E bile bjang pušô ya Thorometšane?
- (2) O ile a amogâlwa kerekeng efe, ke mang?
- (3) A kôlôbetswana ka lefe leina?
- (4) Naa leina lé ke la sekgowa?
- (5) Laudiša mephathô ya Mohlaletse le maina le matšatši
a bodikana.
- (6) Ke mang yo a kilego a swara bogoshi bja Marota ka
bokopana?
- (7) O ka neêla ka khusufatsô ya lentšu pušô ya kgoshi
Sekhukhune II, ke lefe?
- (8) Naa kgoshi ekhwí e robetše neng?
- (9) Naa ke meholâ efe a diretšego setšhaba?
- (10) A nke o ngwalê ka bokopana mabapi le bophelo bja kgoshi
Sekhukhune II.
- (11) Naa o na le tsebô efe ka Thulare II?
- (12) Naa o biditswe neng kuwa badimong?
- (13) A elego seyantlô sa mohu Lekgolane ke mang?

13

Bapedi ba lemoga thêkô ya dinaga, 1921.

Marota a thôma go lemoga thêkô ya dinaga ka ngwaga wa 1921 ka keletsô ya dihlalifi tsekhwî:-

- (1) Moruti Edward M. E. Motubatsi.
- (2) Kgošana Kgagudi M. Sekhukhune.
- (3) " Sebasse M. Sekhukhune.
- (4) " Mpjamaleka M. Sekhukhune.
- (5) Morêna Timothy M. Selebalo.
- (6) " Gustave Makusi.
- (7) " Jeremiah L. Mahlôpi.
- (8) " Job M. Phasha.
- (9) " Edward L. Phasha,

Banna bakhwi ba be ba itheile kgôrwana ya rôlwa gore ke Bapedi "Advancement Association", gomme ba na le kgopolô ya go lemoša setshaba tswêlôpele ya mehla ya lehono. Bjale kwanô ya bôna ba re: "A re digeleng kgoši le kgôrô ya borêna bja Bapedi gore naga e rôkwa ka tshalete esego ka madi fêla." Ke ge khuthamaga e kopana le kgoši Sekhukhune II. Bjale kgoši e mêmâ pitô ya tla ka dikobô ya dula ka la 3 Hlakole "April" 1922. Eitše ga Magoši le setshaba se kôpane sa sa tikologô ya Mohlaletse, moruti Motubatsi a bala "Agenda" e ngwadilwe mantšu akhu:- "Leihlô la kgoši le swana le legadima gomme lentšu la gagwê le bjalo ka modumo wa pula". Kgoši! setshaba sa gago se aatlaisêga, ga se na madulô.

Ditlogolo tsa gago e tlöba barwaledi ba dkgong le bakgi ba meetsi ka tlase ga ba Bašweu. Tona-kgolo Bokgobêlô Sekhukhune Sekwati a êma a re: "Re kwelê Bahlakwana, ditaudišô tsa lena ka moka, gomme sa mathomô ga ebe go rôka naga; gobane nonyana e aga sehлага godimo ga mohlare.

961

K34 / 120

14

Pitsō ka moka ya dumelēlana "Morēna!" Batho ba bego
ba le gōna ele makgolo a mane le masore a ūupago "470".

Ke ge kgoši Sekhukhune II ka tumelēlo ya Marota a ngwala
borifi, bja išwa ka Tona-kgolo go "Major D. R. Hunt
(sub-Native Commissioner) Sekhukhuneland.

Araba diputšisō tšekhu:-

- (1) Ke bafe banna ba go lemoša Bapedi ka thēkō ya naga?
- (2) Modumō wa Bapedi ba re naga e rēkwa ka eng?
- (3) Naa pitsō ya mathōmō e bile neng, tikologwaneng efe?
- (4) Taudišō e be e ngwadilwe mantšu afe?
- (5) Ngwala ana o laudišō phetolo tša Tona-kgolo; o reng?
- (6) Kgoši o ngwalēla mang borifi ka tša pitsō ekhwi?

Major. D. R. Hunt o amogetše borifi.

Eitše ga Major. D. R. Hunt "Sub Native Commissioner" a amogetše kgopelô ya Bapedi ka Tona-kgolo Bokgobelô a re: "A riye o bitše banna ba Bapedi "Advancement Association", ke kôpanê nabô'le wêna le kgoši fawe kgorong ya gago ka letšatši la di 20th Hlakole 1922.

A fihla ka lôna lewe letšatši, a hwetša mphiri o ngametše wa banna ba leihlô, tsêbê le molomo wa Bapedi fa kgorong. A re: "Lehono nke ekabe ele la mathomô ga ke tsêna bufsa Bapedi! Ke thabile ka kudu ga kgoši Sekhukhune II a bile le kgopolô ya thêkô ya naga. Mmušô o dirile kgweletšô ya makgêthô a batho ba baso "Government Notice No. 382 of the 4th March 1921". E dumetše makgêthô a setšhaba mabapi le mehola ya lena. Ke leboga kgoši le banna bakhwi. Salang gabotse, ke tlo bônana gape le kgoši ka letšatši la "Tax tour" ka kgwedi ya Moranang "June 1922". Yare ka moragô ga khuduthamaga ekhwi gwa ba pitsô ya tikologô ya Sekhukhuneland ya dula Manganeng ka la di 13 Ngwatwabošego "August" 1922.

E vile lôna letšatši le peyô ya seroto sa Bapedi Tribal Fund". Ke gore polokelô ya setšhaba. Gôna dikgoši, dikgošana le setšhaba gwa tiiswa ka tumelêlanô gore hlôgô ya monna ebe pôntô e tee ka ngwaga (£1.). Pitšô ya Manganeng go be go le batho ba fetago 1900. Pitšô e be e dutše ka letšatši la Sontanga.

16 Araba diputšiso ſidi:-

- (1) Naa mohlomphegi D. R. Hunt. a reng ga hwetša mphiri o ngametše?
- (2) Khuduthamaga ekhwi e dutše ka tšatši lefe la kgwedi?
- (3) A moenô wa kgotlana le le bitswa gore ke'eng?
- (4) O reng Major. Hunt, mabapi le makgêthô a batho baa?
- (5) Pitšô ya tikologô ile ya kôpanela kae, neng?
- (6) A nke o mpotše leina ja sekhwama sekhu sa Bapedi.

Kgaoganyo IX.

Lenaneo la dinaga tsa go rēkwa ūidi, ka maina a Sekgowa le
Sepedi (Sesotho.)

Ka Sekgowa	Number	Ka Sepedi	Palt
Drakenstein	31.	Ga-Talane	31.
Loopspruit	41.	Magukubu	41.
Kanaan	32.	Ngwaritsana	32.
Vooruitzicht	30.	Ga-Molebeledi	30.
Genokakop	122.	Mohlake	122.
Land-send	49.	Pharaneng	49.
Malekskraal	406.	Mallēka	406.
Umnkwana stad	28.	Motse wa Nkwane	28.
Houtbosch	454.	Senonoko	454..
Surbiton	332.	Morapaneng	332..
Jagdlust	333.	Serokolo	333.
Indie	347.	Mohlotlwane	347.
Hetfort	317.	Matshupe	317.
Mecklenberg	371.	Morōkē	371.
Magnetsvlakte	437.	Mabotseng	437.
Grootvry-genboom	103.	Tswēlē	103.
Balmarola	470.	Maakopa	470.
Winnarshoek	349.	Diphalane	349.
Corndale	21.	Ga-Moela	21.
Enzaam	170.	Lehlakong	170.
Waterkop	378.	Serafa	378.
Derdegelid	9.	Ga-Magērē	9.
Switzerland	366.	Mogolo	366.
Depaarl	361.	Motloulela	361.
Wismar	38.	Ledingwe	38.
Shwerin	375.	Leweng la Lebeeyya	375.
Spitzkop	171.	Magopheng	171.
Schoornoord	311.	Peetsa	311.
Rooibok Laagt	386.	Tsweetlane	386.

Ka thutô ya mangwalo Bopedi

Naa thutô ya mangwalo e bjang lehono Bopedi? Thutô ya mangwalo e bômagala gabotse mo setshabeng, gomme go kgonthisa phetogô e kgolo. Dikolc tsa bana di agilwe ba simanyana le basetsana ba tsêna ka mafolofolo.

Sekolo se segolo ke "Jane Furse Secondary School". Banyanana ba sôna ke Sekhukhune II School, Mankipane, Nkwane le Schoonoord Public School. Go na le tse dingwe di sa rutago go fihlêla puku ya bohlano. Go na le gape kholofelô gore tiisô ya sekolo sa setshaba se tla agiwa ka bjakô "mme se tla bitswa Lepelle Bapedi Tribal School mo mobung wa "Trust". Ga ele ka Efangedi, e na le maatla le yona; gomme mokgwa o sa kgahlišego mo Sekhukhuneland ke wa maroga (nyefolo ya dimelô tsa setho) ga dikoma tsa banna le basadi di bolla; bjale gê, nke dikgoši di kabe di fedisa segaditsong sekhwi gobane mehla ekhwi ke ya tswelopele go mefafô ka moka ya lefase. Dikerekê tse kgolo tsa Efangedi fano Bopedi ſidi:-

- (1) Berlin Mission Society.
- (2) Methodist Church of South Africa.
- (3) Church of England.
- (4) Bapedi L Church of South Africa.
- (5) African Methodist Episcopal Church.
- (6) Dutch Reformed Church.
- (7) Roman Catholic Church.

Dikerekê tse di na le thušo ya borapedi malebana le mangwalo a makgêthwa a Mopholosi Jesus Kristus. Tse dingwê ga se tsa ngwala fa ka baka la go se tsebalêgê maêmô a tsôna.

19 Araba diputšisō tše:-

- (1) Naa keng se holofetšang latlēgō ya thutō Bopedi lehono?
- (2) Ke sefe sekolo se segolo fano ga Sekhukhune?
- (3) Ke dife dikolo tše latēlang? Mphē maina a tsōna.
- (4) Naa Sekhukhune II ke mang?
- (5) A Mankopane ke leina la mang?
- (6) Afa efangedi e ya kgahlisa fano Bopedi?
- (7) Keng se nyamišang fa ga Sekhukhune?
- (8) Ngwala ana o bolēlē dikērēkē tše tsebēgago ka kudu fa Sekhukhuneland?
- (9) Naa lebaka keng tše dingwē di sa ngwalwa fa pukung ekhwī?

961

20

Kgaoganyo XI.

Ba ka se lebale ditlogolwana tša Maroteng.

Ditlogolwana tša Bapedi lehono le mehleng e tlagó ba ka seke ba lebala mehola e dirilweng ke bahlomphegi ba:- Moréna C. L. Harries "Native Sub-Commissioner" Sekhukhuneland ka go ngwala puku e bitswago "Notes on Sepedi Laws and Customs". Gomme yðna lehono e ka bitswa kutullø ya tšewe e bego e le khupamarama gobane ka moka di nyapollwa ke thutø ya mangwalø. Gape-gape go lebugiwa "Major. D. R. Hunt. Sub-Native Commissioner", ka go re ngwalèla "An account of the Bapedi", yewé e ilego ya gatišwa gape ka 1931.

Go lebugiwa Bolokwana bja go ngwalwø ke Mokgômana Daniel M. R. Phala go re tlogelèla dithêtø tša bo-Rewešu elego "Kgomotshwalo". Dipuku tše tša bahlomphegi di na le mohola o mogolo ge di ka se timèle; goban di ka timelèla tsebo ya setshaba e tla hwelèla, ke gore Bolokwane bo ile go sa boweng! Lehumo la setshaba ke Tiragalo "History".

A bana ba arabe diputšisø ſidi:-

- (1) Naa o kile wa bala puku ya Moréna Harries?
- (2) Mohola wa puku ya Moréna Hunt. keng?
- (3) Bjale ka wéna o le Moréna Mahлагаume, ga o rëta seretø se, o kwa eng kgopolong ya gago?
- (4) Naa gaeba gore diretø tše di a timelèla o bona ekaba mohola mo setshabeng?
- (5) Bjale gëe mphë kgopolo ya gago mabapi le tšona?
- (6) Naa lehumo la setshaba keng?

Kgaoganyo XII.

Kgoši o bewa setulo Maroteng.

Morwamotshe Sekhukhune Morwamotshe o dula setulo sa tatagwê ka 1945. Morêna "F. W. Joubert" (Native Commissioner) o mo tlišeditše mabohlatse a Mmušo a dikahlolô. Kgoši o swarâla ngwana wa mogolwane wa mohu Thulare. Eitše ka baka la ga mohumagadi Lekgolane Thulare a biditswe badimong a se na ngwana wa lesogana, ke ge Bapedi ba hlôpha dikgomo go nyala seyantlo kuwa ga Nkadimeng elego mosetsana Mankopodi gore yêna o tla bêlega sesana sa tlatswa sa Marota. Gomme seyantlo Matiyakathôka ga a swane le kgomo tša mokgobo, aowa; e fo ba mmalwa go phêtha segolo-golo le Sepedi. Kgoši Morwamotshe Sekhukhune o bolotsa mphathô wa Madima 1951 (Masweni) wa Malekutu Thulare. Ngwana yo ke wa lapa la bobedi la Thulare.

Ke Madima a Tšate a kuwa gae Mogokgomeng. Dikgaitše di ke Lekgolane le Tlakale.

Araba diputsisô tše kopana ſidi:-

- (1) Kgoši Morwamotshe ke motlogolo wa mang?
- (2) Ke mang yo a go tliša bohlatse bja dikahlolô?
- (3) Naa sesana sa tlatswa se gôna ka lepeng la mohumagadi Lekgolane (Marotobale)?
- (4) Mpotsé matiya-ka-thôka ke eng ka Sesotho.
- (5) Kgoši ga dutše setulo o hlagiša mang?
- (6) Naa ke ka ngwaga ofe?

Ke eng Lebōnē ka Sepedi?

Lebōnē ka Sehlakwana ke mothepe yo a nyalwang ke motse wa setshaba ana setshabana se dirang kgwērano le Bapedi gore go se be phapang magareng a sōna le setshaba se segolo. Lebōnē le nyalwa ka dikromo tša mokgobo, gomme mosadi yo o bitšwa lebōnē; ke yēna a tswalang kgoši ana kgošana ya selete sewe. Mohlang mohumagadi a tsēna bogadi mellō e a tingwa. E tlore ga a gorogile, ke gōna ba motse ba tlo ya ba gokola magalana ka lapeng la mošate. Sekhwi ke go laetša ba leagō gore lehono mong lešaku o fihlile. Mokgwa yo o dirwa go bohle bakhu:-

Marota, Batau, Bakwēna, Bakgaga, Baphuthi, Bakoni, Batlou, Barōka, Banareng, Baphiri le Batšweneng. Mokgwa okhu o supa gore mohumagadi wa matiya-ka-thōka a mokgobo a hlomphiwe ka bophara ke bohle ba motse owe a tsenego go ñna; gape ke mohola o mongwē owe Bapedi ba Sekhukhuneland ba nago le boikgantsħō le tebogō ka ñna. Naa Marota ke go reng? Ke gore mohuta wa kgang le bogale le bošoro marumong.

Khuduthamaga e re: "Diboba tša mohlaka di longwa di itomēla.. Ga re ile go hwa, re ila go fenywa; re yēna segalagala sa marumō. Re Bahlakō ba Ra-Phōgōlō a Ngwato le Bauba".

Motse ga o se wa nyala lebōnē, bogosi ana bogosana bja ñna Bapedi ga ba o hlōkōmele gore ke bogosi, aowa, e foba motse wa barwa mokētē.

Araba diputšisō tše ka bokopana:-

- (1) Naa Lebōnē ke eng?
- (2) Ke eng mohola wa lōna?
- (3) Mpotsé ka nyalō ya lebōnē.
- (4) Go dirwang ga lebōnē le tsēna bogadi?
- (5) Elego mokgobo ke eng?
- (6) Khuduthamaga e re Bapedi ke eng?

Tša manyalo a Sepedi.

Naa manyalo a Sepedi a sepedišwa ka mokgwa ofe? Ga morwa wa Ramaube a kgahlane le morwedi wa morēna Kgagudi gomme ditaba tša tošenō di fedile magareng a lesogana le kgarebē.

Lesogana le tla sēbēla batswadi gore ke kgahlane le morwedi wa morēna Kgagudi. Gomme ge batswadi ba hwetsa go se na bosōdi, gōna ditaba di ka sepedišwa ka monna e mongwē wa lelokō. Gomme ge Raditsela a feditše, bjale mošate o tlo begēlwa gore "morwa mokgalabjwe Ramaube o bone mmutla o letše". Bjale ton-a-kgolo e tla re: "O bone kae?" Morumiwa a re: "O bone ka makgoleng ke morwedi wa Kgagudi Sekwati, gomme lehono mabēlē ba ēna.

Mohlang dithabišō tša lenyalō di phethegile matiya-ka-thōka a tšena gomme ga go galetše bjale bakgonyana ba hubaditše go tla tšwa sebegō sa kgoši, elego meēta ya bjala le nama ya lehlakori. Gomme ge monyalēlwa a ka phōsa tšwe o hwetše molato wa go lefišwa kgomo ya lenaka. Sewe ke molao le mokgwa wa Serota.

A nke o re hlathollēlē tōšō ya Sepedi ka botlalo. Aowa, ditōšō di gararo:- (1) Lesogana ka noši le ka loša mothepa gomme la begēla batswadi, mohlomong ba dumēla ana go gana morwedi wa semanya-manyane, (2) go lošetše ke batswadi gōna lesogana ga a na boikarabēlō, (3) Ngwana-malome ka go iša pōō, ana ngwana Rakgadi. Mekgwa ekhwi, setšhaba sa Bapedi, e sa dirišwa ka kudi le mehleng ya lehono. Ngwana ga a itirele boithatēlō kantlē le thatō ya batswadi.

24 Araba diputšisò Sidi:-

- (1) Ntaudišctše tshəpidisò ya manyalò a Sepedi ka botlalò a reng?
- (2) Mathòmò a ditaba ke mang?
- (3) Naa ga go begwa mosatè re reng?
- (4) Tona-kgolo o reng ga a fetola?
- (5) Ke eng se fiwang kgoši se monyanya?
- (6) Go dirègang ga monyalélwa a phošitše go se se ntshè dibegèlò tṣa kgoši?
- (7) A nke o nkanègèlò ka tōšò tṣe tharo. Naa di a go kgahla?
- (8) A ke mohola ga ngwana a sa itirele hoithatèlò?
- (9) Ejale bolèla ka kgopolò ya gago, gobane baswana ba re Mapelo o ja serati, wene o reng?

Baruti ba rapelala Setshaba Tshegogatso.

Ka: Moruti Nathaniel K. Phala.

I

Seetsha sa dietsha.

A o tlide bjalo mo lefaseng?

Go re tshela ka mahlasedi a dietsha? (DC)

Rena le bana ka moka. (DC)

Amene! Amene! Amene!

Alelujah Amene.

Ka: Moruti Edward M. E. Motubatsi.

I.

Bapedi ba ditshwenyegong.

Ba go rapela Modimo.

Le Bakoni ba go tsebe.

Jehofa Modimo wa rena.

II.

Jehofa o re rometshe - Pheko ya

Dibe ts'a rena ke Jesus a re

Pholositseng ka madi

A faletseng sefapanong.

III.

Kamoka mehuta ya lefase

E tlo tliisa tir'o ts'a bona

Le ba dirileng ts'a bokgop'o

Le Difoka ts'a bahlabani ba gago.

Kgêthô ya bodisi bja Dinaga.

Ka ngwage wa 1926 kgoši Sekhukhune II le kgôrô ya borêna bja Bapedi gore dinaga tša bodikêla tšatši bja Geluks Location di rekilwe go ile gwa kgethiwa:-

- (1) Simon R. M. Sekhukhune go diša Loopspruit No. 41.
- (2) Matsebe B. Sekhukhune " " Drakenstein No. 31.
- (3) Zakaria M. P. Makgala " " Vooruitzicht No. 30.
- (4) Kgobalale Sekhukhune " " Kanaan No. 32.

Mokgalabjwe Kgobalale ga se a ke a eya fa Kanaan 32. O gannê ka go itshwarêlêla ka bopöliša. O be a dumela fêla pelo e sa rate. Dinaga tše di mo tikologong ya "Nebo area". Bjale ke ge a ikgêthêla "Depaarl No. 361, Lydenburg district.

Kgoši Morwamotshe Sekhukhune o bôna pötêgô ya morena Z. M. P. Makgata ka 1952. A neelwa bodisi bja Drakenstein 31. Ka 1954 Titus Mohlala o neilwe go diša Winnarshcek No. 349. Ka 1952 kgošana Lobang Mahlopi Kgaphola o neilwe go diša Kanaan No. 32.

Mo Winnarshoek ke fa morwedi wa Kgobalale a nyetšwego ke baMohlala go ba Lebône. Kgoši Patlake S. N. Phasha o ekeletšwa go diša naga ya Jagdlust No. 333 ka 1954. Ka bala bontšhi bja batho ba gagwe mo ntshe.

Dinaga kuwa bohlaba-tšatši bjwa (bja) Leolo ga di hlamasêgê, gobane di rekilwe mo go tšôna go dutše bôna bareki, gore bathô ba lefago polokêlô ya setšhaba sa Bapedi (bôna Kgaoganyo VIII) gape batho bawe ke bôna dikgoši le dikgošana ka tlase go morena e mogolo wa setšhaba sa Bapedi.

27 Araba diputšisō ſidi:-

- (1) Kgoši Sekhukhune II o dirileng ka 1926?
- (2) Naa e bile banna ba bakae?
- (3) Maina a bôna ke bomang?
- (4) A monna wa bone o be a reresā go dumeleng kgêthô ya gagwê fawe?
- (5) O ka mpha lebaka gcre ebe ele eng?
- (6) Naa yêna ka morago o ile a e kgêthâla kae ana naga efe ka leina?
- (7) Naa naga ya Kantan No. 32 e ile ya kgêthâlwa mang, neng?
- (8) Naa e bc e le ka pušo ya mang?
- (9) A modišana wa Diphalane ke mang?
- (10) Naa go dula morwedi wa mang fawe?
- (11) Ke ba ga kae tshabana sewe?
- (12) Naa Potlake ana Masenyeletše o neetswe efe naga gape gobœ kekeletsō?
- (13) Naa ke ka baka lang?
- (14) Leina la yôna ka Sesotho ke eng?

Mo phagamong ya Bogoši bja gago. Tumedišo ya Kamogelö.

Ka kgoši Sekhukhune II "City Pretoria 1925". Mo sebakeng sa marēna a bohlaba-tšatši le mo gare ga ba bodikela, le batho ka moka ba lego mo, nna ke tlhōmphö ke a go amogēla kgoši, mo magareng a rena, gomme re go neēla lethabö la dipelo tša rena; mme re hweditše tshwanelö ya go gahiana le wene ka sefahlögö le sefahlögö. Re kwa bchloko kgoši, ge re sa fumana lebake la go go amogēla mo metseng ya rena kgoši; mo re ka kgobokanang ka dikete-kete go go neēla kinamelö kgoši! Gomme ka baka la bokopana bja leētö la gago mo lefaseng le, go dirile gore go se kgōnēgē kgoši. Bjale re tla gomēla magaeng a rena kgoši! Mowe re tla gača lentšu mo baneng ba rena gore re bone, le go kōpana le go bolēla morwa e mogclo wa kgoši e kgolo ya rena, King George V. Gomme re kgopēla mo go wene, mo bogolong bja bogoši bja gago go amogēla ditumedišö tša kgobokanö e nyenyane ye. E be tumedišö ya batho ba ka moka ba bohlabēla, gare le bodikēla bja Transvaal. Re go hlologēlēla leēto le lebotse la lethabö kgoši, gomme re a go kgopēla kgoši go iša ditumedišö tša rena tša boikōkōbetšö go Kgoši e kgolo, tšewe di tšwngö go rena bahlanka ba gago kgoši!

"Thobēla Morēna Sebata".

go Prince of Wales 1925.

La balwa mo pepeneneng fa Tshwane "City Pretoria". 1925.

Lengwalô la Kamogêlô ya Ngwana wa Morêna e mogolo H.R.H.

Prince George.

Le newang ke Morêna Sekhukhune II.

Go Motlotlegi Ngwana wa Morêna e mogolo.

Mo ngwageng wa 1925 ke bile le mahlatse ka hwetša tokêlô ya goba Seboledi sa Marêna le ditshaba tša kuwa bohlaba-tšatši le bodikêla-tšatši go Transvaal mo kamogelâng Mogolo ewe a ratêgago elego Mophagamedi "Prince of Wales", makgatheng a rena le go mo tsebiša ge re le batho ba nago le boikôkôbetšô ka tlase go Morêna e mogolo - tatago - mohlomphegi Morêna George wa bohlano. Gomme lehono ke sa na le boithôrišô bjale ka pele goba le tlhômphô ekhwi, le boikôkôbetšô ka therešô.

Re na le tebogô e kgolo goba le lebaka lekhwi la go kôpana le morwa e mongwê wa mohlomphegi Morêna, gomme re bônanane le yêna ka difahlôgô. Gomme manyami fâla mo go nna, ke gore leêtô la gago e se le letelele ka kudu gore o be le sebaka sa go êtala mc megaeng a rena, elego mo re ka kgônago go ka amogêla le go go dumediša ka mekgwa ya rena ya batho ba Baso, bjale ka morwa wa Morêna e mogolo. Ke kwa ge o ka seke wa bowêla gae "England" ka tsela ewe o tlilego ka yôna, eupja o tla tše ka ya go lebanya Letsweta godimo ga lefase la Afrika, wo o tlang go sepela o bôna tše di go makatšago. Gomme re kôpane ka Môya o le mong. Re go rapêlêla leêtô la katlêgô, mme o be o fihlê gae ka khutêb. Ke fetša ka go kgopêla ka tlhômphô gore o fihlišê ditumedišô tše rena tše boikôkôbetšô go Tau-kgolo, mohlomphegi Morêna. Rena setshaba sa zago se Sesô.

Kamogêlô ya kgoši Maiila go fenywa, George VI. ka Sekhukhune II.

Le badilwe pepeneng fa Tshwane a Mamelodi.

City Pretoria.

Mabône, Dikgadi, Nyaland le Mohola: ke'ng?

Ekhwi ke taudiöö e nngwê e kgolo gomme seithuti se hlökömélè gore Baswana khupamarama tša bôna di na le mohola, eupja baswa ba tla senya. Mabône ke gore dikgoši ke mohola o mogolo gore bôna ba setšhaba sa Bapedi ba be le tsebô mabapi le nyaland ya bogoši le dikgošana ana dikgoši tša metse ka moka ya tikologö ya Sekhukhuneland.

Mohlomong putšiso e tla re go seithuti: "A nke o mpotše gore naa o tsebang ka dikgadi?"

Lemoga:-

- (1) Ngwanamohube, kgaitšedi ya Malekutu Thulare o nyetšwe ke Tshelane Ramphelane Nkadimeng. Gôna ke ge kgoši Thulare I a sa phela; e kaba ka 1819 kuwa Mogokgomeng gae Tubatse.
- (2) Diphale, kgaitšedi ya Sekhukhune I o nyalwa ga Nkadimeng ke Tshelane gomme kgoši ye e ile ya bolawa ke ntwa ya Motsilikatse "Impi" pele ga phalalö.
- (3) Mapetle, morwedi wa Sekwati I, kgaitšedi ya Kgôrane o nyalwa ke kgoši Phaswane Nkadimeng gomme a tswala Ramphelane.
- (4) Ngwanamohube, morwedi wa Morwamotshe II o nyalwa ke Ramphelane Phaswane. O tswetše Phaswane; o sa tsêna sekolo (1953).
- (5) Makgobokele, kgaitšedi ya Thulare I o nyalwa ke kgoši Mmutle Mphahlëla, gomme mohumagadi yo a hlökëga, bjale Bakgaga ba bowa ba nyala Manyaku gape, ba nyala Ngwanamohube, morwedi wa Sekhukhune I, kgaitšedi ya Morwamotshe II.
- (6) Manyaku, kgaitšedi ya Sekhukhune II o nyalwa ke kgoši Phatudi Mphahlëla. Eupja o hlökafetše a se a, ba le sesana sa tlatswa. Ditata di sa eme le lehone (1953).

- p.31 (7) Tekanang, kgaitšedi ya Sekhukhune I o nyalwa ke kgoši Molamomoso Mampuru wa Magakala, tatago Legadimane.
- (8) Ngwanamohube, kgaitšedi ya Morwamotshe II o nyalwa ke kgoši Legadimane gôna Magakala. O tswala kgoši Ntwampe.
- (9) Mpetshe, morwedi wa Sekhukhune II o nyalwa ke kgoši Ntwampe Legadimane, gomme kgarebe ye e hlôkafetše e se na ngwana.
- (10) Kgoši Ntwampe o buile seyantlô; o neilwe Diphale monyanana wa Mpetshe. E sale morwedi wa kgoši Sekhukhune II. Ke dikgaitšedi tša Thulare le kgoši Morwamotshe lehono elego yêna morêna e mogolo wa setšhaba sa Bapedi. (1945)
- (11) Khudu, morwedi wa Malekutu Thulare I o nyetswe ke kgoši Mabowe Sekgathume Masemola.
- (12) Tlakale, morwedi wa Sekhukhune I, kgaitšedi ya Bokgobelo Sekhukhune o nyalwa ke Tsêkê Mabowe Masemola.
- (13) Diphale, morwedi wa Morwamotshe II o nyalwa ke kgoši Mabowe Tsêkê Masemola.
- (14) Mookoane, morwedi wa Malekutu Thulare I o nyalwa ke kgoši Nkgonyeletše Mashabela.
- (15) Le Maakopi, kgaitšedi ya Kgobalale Sekhukhune o nyalwa ke Phaswane Mashabela.
- (16) Lekgolane, kgaitšedi ya Kgagudi, morwa Sekhukhune I o nyalwa ke kgoši Shikwane Matlala, gomme o tswala kgoši Maserumule Matlala.
- (17) Tekanang, kgaitšedi ya Bokgobelo Sekhukhune o nyalwa ke kgoši Maserumule Matlala.
- (18) Tlakale, morwedi wa Bokgobelo Sekhukhune o nyalwa ke kgoši Frank Shikwane M. Matlala.
- (19) Lephoula kgaitšedi ya Kgagudi Sekwati o nyetswe ke kgošana Kabu Makgeru.
- (20) Mpelegeng, morwedi wa Kgagudi Sekwati o nyetswe ke kgošana Sefôgôle Kabu Makgeru.

- p.31 (21) Lephoula morwedi wa Morwamotshe I, kgaitšedi ya Thulare I o nyetswe ke kgošana Shorwane Maepa.
- p.32 (22) Mošane, kgaitšedi ya Mahlagaua Sekwati o nyetswe ke kgoši Kgooboko Phasha.
- (23) Gape Phokwane Phasha a nyala Mošiane, gomme a hlôka sešana sa tlatswa. Ke ge Baphuthi ba etla gape go tsoma tlhatswadinôka. Ba fiwa mothepa Mante morwedi wa kgoši Sekhukhune II. Yêna ke kgaitšedi ya Kgolane le Kgoloko Sekhukhune. Mothepa yo o tlogetše lesogana, Kgooboko, le sa tsena sekolo (1952) mo Sekhukhune II "School".
- (24) Victoria Thorometšane, morwedi wa kgoši Sekhukhune II, kgaitšedi ya Thulare le Morwamotshe elego kgoši ya Bapedi lehono o nyalwa ke kgošana Johannes Michael Dinkwanyane.
- (25) Thorometšane, morwedi wa Sekhukhune I o nyetswe ke kgoši Masenyeletše Phasha; a tswala Nkwane, gomme yêna a tswala kgoši Potlake yo a bušago lehono (1952).
- (26) Tekanang, morwedi wa Legadimane Morwamotshe ka kgorong ya Makweng o nyalwa ke kgoši Potlake N. Phasha. (1949)
- (27) Mamarinyane, morwedi wa Sekhukhune I a nyalwa ke kgoši Molôkê Nchabeleng. A tswala Kômane yo a bušago lehono (1950).
- (28) Mareketle, morwedi wa Sekhukhune II o nyetswe ke Kômane Molôkê.
- (29) Kgoši Mankopane Nchabeleng o nyetsé Tlakale, morwedi wa Sekhukhune I. Ke kgaitšedi ya Ngwanatsomane Sekwati ka Mabjaneng, gomme a tswala Kômane.
- (30) Mante, kgaitšedi ya Kgoloko Morwamotshe o nyetswe ke kgoši Kômane; a tswala Mankopane.
- (31) Sofora Ntepane, morwedi wa Sekhukhune II, kgaitšedi ya Motodi o nyalwa ke kgoši Mankopane Kômane Nchabeleng yo a bušago lehono. (1950)

- p.33 (32) **Satsopa**, morwedi wa Sekhukhune II o nyetswe ke kgošana Moswatse Maisela. Mothepe yo ke kgaitšedi ya Seope Sekhukhune.
- (33) **Serotele**, morwedi wa Sekhukhune I o nyetswe ke kgošana Malakeng Ratau, a tswala Sepéké.
- (34) Gomme Sepéké Malakeng Ratau le yêna a tla a nyala mothepe Serotele Sekhukhune II.
- (35) Mokweng, morwedi wa Sekhukhune I a nyalwa ke kgošana Rantsweng. A tswala Lehwelere.
- (36) Mpelegeng, kgaitšedi ya Sebase Morwamotshe a nyalwa ke kgošana Lehwelere, gomme yo o hlôka thari, lehono ba nyetsé Diphale, morwedi wa Sebase Morwamotshe, kgaitšedi ya Ramphelane Sebase Morwamotshe ka (1933).
- (37) Mpilo, morwedi wa Sekhukhune I, kgaitšedi ya Serabi a nyalwa ke kgošana Mahlopi Kgaphola. A tswala Lobang. Gomme mohumagadi yo ga a sa pheia. (1955)
- (38) Bjale kgošana Lobang Mahlopi o nyetsé Ngwanamohube, morwedi wa Phathudi Morwamotshe Sekhukhune. Mothepe yo ke kgaitšedi ya Segvarihle le Tséké Phathudi Morwamotshe. Tséké Phathudi o na le mphô ya medirô ya diatla. O tseba go bêtla motho ka kwata le go dira diéta kantlê ga thutô ya sekolo.
- (39) Tlakale, morwedi wa Morwamotshe II, kgaitšedi ya Molomo o nyalwa ke kgošana Tshoša Mosana.
- (40) Sebotse, morwedi wa Sekhukhune I, kgaitšedi ya Kgwerane o nyetswe ke Monampane Mampuru ka Mathibeng. A tswala Moepadira.
- (41) Gomme kgošana Moepadira o nyetsé Pelepele, morwedi wa Kgwerane Sekwati.
- (42) Lešidi, morwedi wa Phathudi o nyalwa ke kgošana Matšupe Maila. Mothepe yo ke kgaitšedi ya Mamogudi Phathudi.
- (43) Mante, morwedi wa Morwamotshe II, kgaitšedi ya Moruthanyane o nyetswe ke Tshwane Maila.

- p.34 (44) Mampe, morwedi wa Morwamotshe II, kgaitšedi ya Nyaku o nyetswe ke kgcšana Mafsiakgomo Selepe.
- (45) Mošiane, morwedi wa Sekhukhune II, kgaitšedi ya Tswaledi o nyetswe ke kgošana Lefakgomo Selepe.
- (46) Lekgala, morwedi wa Sepadi Sekhukhune o nyetswe ke kgošana Makgalanôtô Phasha. Mosetsana yo ke kgaitšedi ya Motubatse Sepadi.
- (47) Mpelegeng, morwedi wa Sekwati I o nyalwa ga Photo Moloi. A tswala Dikwetše.
- (48) Dikwetše a nyala Mošiane, morwedi wa Kgoloko Sekwati.
- (49) Maakopi, morwedi wa Sekhukhune II o nyetswe ke kgošana Ntwampe Kgwête.
- (50) Seanegô Magosebô, morwedi wa Sekhukhune I o nyetswe ga Masha ke Lengwai Masha. A tswala Makopole P. Masha.
- (51) Mante, morwedi wa Sekhukhune II, kgaitšedi ya Phethedi le Sekwati o nyetswe ke Makopole P. Masha.
- (52) Makgatutu, morwedi wa Sekwati I a nyalwa ke kgošana Sengangwe gomme a tswala kgošana Magomarèle Maphopha.
- (53) Bjale kgošana Magomarèle a nyala kgarebe Ngwanamadimo, morwedi wa Sekhukhune I.
- (54) Seilego, morwedi wa Morewane Sekwati a nyalwa ke kgošana Ditlhakaneng Mogashwa; a tswala Makgalaborwa.
- (55) Lešidi, morwedi wa Morwamotshe II, kgaitšedi ya Simon Rantobeng le Mpjamaleka Morwamotshe o nyetswe ke Molôtô Mphahlela Maloma. A tswala Ben Maloma.
- (56) Mankopodi, morwedi wa Mpjamaleka, kgaitšedi ya Mašabagole le Marisane Mpjamaleka o nyetswe ga Rakgadi ke morwa Ben Maloma.
- (57) Kogolakae, morwedi wa Moruthane Sekhukhune, kgaitšedi ya Motubatse le Mabatane le Nokiri o nyetswe ga Mašisi ke kgošana Makgamathi.

- p.35 (58) Makgotleng, morwedi wa Nyaku Morwamotshe o nyetswe ke kgošana Jan Lekentle Mohlala.
- (59) Megôkgô, morwedi wa Maphoto Sekwati o nyalwa ke Nkwane Malekana. A tswala Mampuru gomme kgarebe ye e be e ile seyantlo.
- (60) Ngwanatheko, Sekwati Tsékê o nyetswe ke Kampuru Malekana.
- (61) Mphatšeng Matshi o nyala morwedi wa Matsebe Bokgobelo. Leina la kgarebe ke Ngwanatheko, eupja ga a na kgaitšedi.
- (62) Mante, morwedi wa Kgobalale Sekhukhune, kgaitšedi ya Dinkwanyane o nyetswe ke morêna Mathume Mohlala.
- (63) Ngwanakgano, morwedi wa Morwamotshe II o nyetswe ga Phetla ke Segopotše Phetla. Yêna ke kgaitšedi ya Mokgoneng.
- (64) Digoke, morwedi wa Malekutu o nyetswe ke BaMohlala ba lego Mamone.
- (65) Moseta, morwedi wa Selatole Sekwati o nyetswe ke Ramaube Sethe Ramaube kuwa "Middelburg Tvl."
- (66) Mabuke, morwedi wa Seraki o nyetswe ke Malekutu Seraki Makgeru. Gomme kgarebe ye ke kgaitšedi ya Mahlagaua Seraki. (1951)
- (67) Selekeng, morwedi wa Sekhukhune I o nyetswe ga Phahlamohlake (Phahlamohlake)
- (68) Mamitime, morwedi wa Kgoroko o nyetswe ga Ranho ke kgošana S. Ngwanatsomane.
- (69) Tlakale, morwedi wa Sekhukhune II, kgaitšedi ya Malekutu o nyetswe ke Mahlabaphôkô Maisela.
- (70) Manyaku, morwedi wa Kgagudi M. Sekhukhune o nyetswe ke kgošana Kabu Seroka. Kgarebe ye ke kgaitšedi ya Phathudi Kgagudi.
- (71) Mamogale, morwedi wa Nyaku Morwamotshe o nyetswe ke kgošana Mpetle Radingwana ka (1922).
- (72) Mošiane, morwedi wa Tenyane Morwamotshe o nyetswe ga Mathabatha ke kgaitšedi ya Leseilane.

p.36 Araba diputísô sídi:-

- (1) Naa wena ka kgopolô ya gago o bôna gore mangwalô a kamogêlô ya bana ba mošate wa "England" a na le mohola setšhabeng sa Bapedi?
- (2) Wene neêla kgopolô ya gago gore ebe ele ka baka la eng ga kgoší Sekhukhune II a neêlwa tlhômphô ekhwi?
- (3) A dikgoší tsa kuwa "England" di mo tsebile ka mang sebakeng sa eng?
- (4) Bjaleka ga o badile tsa Maroteng, dikgadi tše di nyetswego mešate le mešatana, a palô ya tsôna ke ye kae?
- (5) Neêla kgopolô ya gago gore a e be ele leago ana boradia ka Mabônê?
- (6) Naa o gôna motho yo a ka agago ngwakô kantlê le dikôkwane?
- (7) Neêla tlhaologanyô ya gago gore naa Bapedi ba be ba le thibamong?
- (8) Naa mehleng ya 1810 Bapedi ba be ba na le tsebô ya mangwalô?
- (9) Afa diputísô tše di kwana le sewe o se badilego ka kuwa moragô?

Eritsítše polokélô ya setshaba sa Bapedi, ka pitsô ye e bego e dutše ka la 29 May - Mopitlo 1953, e ukametswe ke morêna R. C. Durns "Native Commissioner" Sekhukhuneland.

Pitsô ekhwí ya tlang ka dikobô e be e kópanetše fa kgorong ya mosate wa Marota ka la 29th May 1953. Ditaba "Agenda" sídi:-

- (1) Polokélô ya setshaba sa Bapedi gore e emiswê setshaba se lapile.
- (2) Le góna re tshwenywa ke maphodisa, gape le re dinaga di fedile. Gomme kópanô ya banna ba fetago (500) gwa kwala legowa la tumélêlanô gore lekgethô lekhwi le êmê go fihlêla go kwiwa naga ye e ka rekiswago. "Native Commissioner" a re: "Kerle kwelé, gomme tsebang gore lehono sekhwameng sa lena go na le £7,000 ye šetšego.

Pitsô ya sikhinya gore makgêthô a bahiri mo dinageng tâe rekilweng tâa bodikêla-tsatši ka moka tâhalete ya tsôna e be ya go fêpa kgoší Morwamotshe Sekhukhune.

Góna Native Commissioner a re: "ke dumêla mantšu a lena, le kwanô ya lena. Gomme ke tla bowêla moragô kantorong yaka go dira setlamô "Resolution" gomme dikgoší le dihlatsé ba tlê ba saene, ka morago ga matsatši a lesome (10 days). Ke leboga kgoší Morwamotshe Sekhukhune. Salang gabotse"

Morêna! ka 3 p.m.

Bommago dikgoši tsa Maroteng.

Mohlomong tiragalô e ka timela, gomme putšisô ya ba gôna gore naa bommago dikgoši tsa Bapedi ke bomang? Temana ekhwí ke kgôrôrô gomme phetolô e re:-

- (1) Mmago Thulare I ke Laminane, morwedi wa Morêna Malebatse Mphela; ke babina Phiri.
- (2) Mmago Sekwati I ke Mpilo, morwedi wa Mphaka Mafiri; ke babina Sehlong, ba re 'ke noko ya bogwaša ya bja Phakana a Dimo'.
- (3) Mmago Sekhukhune I ke Thorometšane, kgaitšedi ya mokgômana Nyaku Phale. Ke mmmina noko ya Mohlake ke wa Maroteng.
- (4) Mmago Sekhukhune II ke Thorometšane, morwedi wa kgoši Mmutle Mphahlela. Ke babina Kgaga.
- (5) Mmago Thulare II ke Leganabatho Matsobane Mphahlela. Ke mmmina kgaga, ke kgaitšedi ya kgoši Phatudi Mphahlela.
- (6) Mmago Morwamotshe II ke Lekgolane, morwedi wa Malekutu I. Ke mmmina noko ya Monlake. Ke Lerota.

Hlôkômela:- Diputsisô di ikarabile ka botšôna. Ke bôna bawe borêna bja Bapedi bo hiotswego ke bôna, ôna mahumagadi aô.

Lebônê (73) Ntepane, morwedi wa Phaswane Morwamotshe o nyetswe ke kgoši Morewane Riba.

(74) Tlakale, morwedi wa Morwamotshe Sekhukhune o nyetswe ke kgoši Mahlagauye Makofane (1957) AD.

Etswa Kgaoganyo XIX Mabônê.

Khuduthamaga ka Sekclo sa Nanswalo.

Ka la 18 Mosegamanye - July 1953, kôpanô ya Matona le dikgôrô tša Maroteng e be e kôpanetše mo Sekhukhune II "School", gomme modiro wa bulwa ka thapêlô ke moruti E.M.F. Motubatsi. Kgošana Ben M. Sekhukhune a le sebakeng sa kposi Morwamotshe. Morêna E. S. Makgata "Principal" a le setulong.

Tona-kgolo J.M.M. Sekhukhune a êma a anësa se go kôpanetswego go kwiwa le go bôンwa. Modula-setulo a phenya puku a bala ka moka maina gor me gwa hwetšwa a kwana le tshalete. Bjale a begela gore tshalete ye e tsenego ke makgolc a mabedi le masome a selelago le pontô tše pedi le lesome le maëelong a mabedi (£262: 12: 0) ka sekhwameng sa Ramatlôtlô.

Tona-kgolo ya hlagisa £31: 0: 0 e bego e sale diatleng tša gaewê. Yare ka morago ga dipoledisanô, gwa laêlwâ gore Khuduthamaga e kôpanêlê leina la phagamisô ya sekolo sekhu; gape le go iša tshalete polokelong kgorong ya "Native Commissioner" ya Sekhukhuneland.

Khuduthamaga ekhwi, e te e le banna ba masome a selelago (60), gomme kgôrôrô ya tswalêlwa ka 2:30 p.m.

Go kgethilwe taisi ba tshalete ſiba:-

Kgošana James. M. Sekhukhune.

Tona-kgolo Jack. M.M. Sekhukhune.

Morêna Josiah T.S. Phala.

Morutiši, Emmanuel S. Makgata. "Principal"

Sekhukhune II School,

Mohlaletse.

19Message.....47.

Go Dikgoši, Dikgošana le setshaba sa Bapedi.

Ka Polokēlō ya setshaba.

Ke Morēna e mogolo, Morwamotshe Sekhukhune.

Sekhukhuneland Transvaal.

Go dikgoši, dikgošana le setshaba sa Bapedi ka bophara, lena bana ba Thulare. "Ke le ngwalēla pampišana ekhwí gore e be bohlatse go lena ka moka le baneng ba lena mehleng e tlago. Ke bolēla ka polokēlō ya setshaba sa Bapedi.

Tatane, mohu kgoši Sekhukhune II le Rangwane mohu kgošana Kgoloko Kgolane ba re tlogeletše modiro wa go lopolla setshaba matsogong a bo-Radipolasa, gore monna ana lesogana mang le mang, re ikuhunolle ka go neēla matsōgō a rena modirong okhu Bapedi! Baswana ba re 'feta kgomo o tšeeyē motho'. Dipolasa di a fēla, naa le tla iša kae ditlogolwana tša lena mehleng e tlago? Ke a tseba gore pampišana ye e tla fihlēla le go batho ba dikgopolwana tše tshesanyana, gomme ba tla e gatikēla ka dinao.

Kganthe ga go mohola o fetago yôna go banna le basadi ba dikgopololo tša diphara; tsoga Mopedi! Naga ga e tswale, go tswala tša mmuso wa dibatana.

Ke le ngwalēla ka khofelēlō le mokgwa wa segoši sa Sepedi gore badiši ba metse le metsana ba tla phutha sekhwema sé ka go hlōkōmēla le maina a batho gomme ba tlisē ditshalete kgorong ya "Native Commissioner". Ke re go lena hlwayang ditsēbē! Kgwedi ya Dibatsela - December 1948. Ke tlo leboga go bôna bothakga le bohlabani dipukung tša lena pele gaka le Ofising ya Komosasa ya Sekhukhuneland. Mokgoši wo o hlabiwé go fihlēla le go bana ba lena kuwa sekgoweng, o re:- hlakudišang lefase la Bopedi gore go se ke gwa ba monne ana lesogana yo a ka pekwago morago. Naa le rata gore ditlogolwana tša lena e tle e be bagi ba meetsi le barobi ba dikgong?

p.41 Bogoši le bogosana bja pušo ya Bapedi lehcno ke go
dirišana le nna; go phološa le go namolèla setšhaba sa
Thulare.

Magòrò ka moka atêlwang ke Leratò le tshégofatšò ya
Matswalò a Mopholuši le mahlatse boipsincong bja ngwaga o
mofsa "1948."

Ka Dirêtô tša Banna.

Ke taba e sekôbô kudu se setshaba se ka lahlêgêlwa ke mekgwa e mebotse ya segagabo bôna.

Bapedi ba na lœ dirêtô tša banna le basadi; le se maina a sa swane, eupja serêtô sôna se swane. Sidi tša banna fêla.

- | | |
|---------------|----------------|
| (1) Bauba. | (9) Borifa. |
| (2) Ngwato. | (10) Mmabzwe. |
| (3) Hlabirwa. | (11) Phahlane. |
| (4) Phaahle. | (12) Kanyane. |
| (5) Phögôle. | (13) Nape. |
| (6) Dimo. | (14) Mphela. |
| (7) Mamorei. | (15) Seboladi. |
| (8) Gobetsè. | (16) Modine. |
| | (17) Marumu. |

Ge motho e mongwe a sa tsebe serêtô sa e mongwe, ba gahlana ba sa tsebane dirêtô gorme tumedišandô ya bôna e foba: Tama Mchlakwana, Tau, Mckoni, Mockotse ana Tlou, Monarê, Motlôkwa ana Mokgaga! Fano Bopedi go dumediša motho ka leina ga se tlhômphô ya rena.

Re re ka botšopywa. Mokgwa wa rena re re Bauba a Hlabirwa ana Tama Ngwato! E mongwe a re Morêna Mphela!

E tloba mohola o mogolo le tlhômphandô ge barutiši ba dikolo ba tlwaetša diithuti mokgwa wa go hlômphana ka dirêtô tumedišanong le dipoledišancng baithuti fa bôna. Hlôkômêla gore tlhômphandô e fedîša pefêlê mothong.

Ba reng basadi ge ba lebogana, le ge ba zahlana le go dumedišana ana ba dutše ba swere meretsi ya sesadi?

Tšekhu ke dirētanō tša basadi gomme tlhathollo ya tšona e bothata ka kudu gobane ga re na "Dictionary", ſidi:-

- | | |
|---------------------|--------------------|
| (1) Pheladi. | (28) Mologadi. |
| (2) Meta. | (29) Mogoſadi. |
| (3) Kubjadi. | (30) Matladi. |
| (4) Sebutsi. | (31) Mogaleadi. |
| (5) Hlapogadi. | (32) Moſopjadi. |
| (6) Mahlako. | (33) Mogolatshadi. |
| (7) Morweſadi. | (34) Seregolē. |
| (8) Hunadi. | (35) Hlapjadi. |
| (9) Pebetsi. | (36) Phahlakwēna. |
| (10) Selogadi. | (37) Nōgane. |
| (11) Napogadi. | (38) Morwemadi. |
| (12) Npwatladi. | (39) Kgetša |
| (13) Ngwatomcsadi. | (40) Mohlware. |
| (14) Mosebjadi. | (41) Mmotša. |
| (15) Modirwadi. | (42) Bodipadi. |
| (16) Pitšadi. | (43) Mohlōkwē. |
| (17) Ngwalehufa. | (44) Kgäladi. |
| (18) Seebogadi. | (45) Boreadi. |
| (19) Mohlōkwe. | (46) Meladi. |
| (20) Ngwatšana. | (47) Nareadi. |
| (21) Satadi. | (48) Mohlapa. |
| (22) Seebō. | (49) Ngwako. |
| (23) Moreteadi. | (50) Moreteaadi. |
| (24) Napjadi. | (51) Moekadi. |
| (25) Ngwatlamosadi. | (52) Phahlakwēna. |
| (26) Masiba. | (53) Ngwadingwadi. |
| (27) Kutwadi. | |

961

K34/120

43

p.43

Basswana ga se ba re fa "dictionary", eupja batho ba
lehono ba rata go tseba mantšu akhu, gomme a sa tsomisišwa
ka tlhologêlô e kgolo.

Meroto ya Dikômana tsa Basadi. Mošate wa Bapedi.

Mekgwa ya dikômana tsa basadi le bôna ba na le meroto le dihlôgô tsa yôna. Gomme fa re tlake re hlagiše gore naa lebaka keng ga ba dirile go swana le banna? Sesupô sa therešô ke gore ga go na le methubo ya mošate, meroto e bitšwa ka go hlatlamana. Gape le ga go na le dithorana tsa sesadi goba ka tsela e bjalo, gôna ba thôma ka roroto wa basadi ba-gclo gore go seke gwa ba nyatšanô dipoledišanong tsa bôna. Gomme ga ele go ya banna le yôna go bjalo. Banna ba re masogana thabeng le marumong. Gomme banna ga ele ditabeng tsa dipitsô tšôna, ba re 'monna yo a wetšego'. Ke gore mokgalabjwe, lesogana ka moka koto-koto.

Maina a meroto le beng mphathô šia:-

- | | | | |
|------|----------|-----|----------------|
| (1) | Masoka | a | Ngwanamohube. |
| (2) | Dibuka | tsa | Makopi. |
| (3) | Mapôgô | a | Manyaku. |
| (4) | Maputla | " | Mpetshe. |
| (5) | Matloša | " | Diphale. |
| (6) | Mapoko | " | Khudu. |
| (7) | Matlatša | " | Ngwanamchube. |
| (8) | Maratwa | " | Tlakale |
| (9) | Medibu | ba | Pelepele. |
| (10) | Masenya | " | Lekgolane |
| (11) | Medibu | " | Tlakale (1945) |

Sekolo sekhu sa basadi se fetša ngwaga (12 dikgwedi, basitsena ba le bodisong, gomme ba se na boithatêlô, ba laolwa ke taêlô ya mošate fêla. O ka ba kgopêla ka setsêka go go dirêla modiro wa gago, ka tumêlêlô ya mošate. Ga ba feditše nakô ya bôna, ba alošwa gomme ba rôlwa leina la moroto wa bôna gomme bjale ke dikgarebê tše loketšego go lošwa gomma ba nyalwa.

Seyantlô. Tlhatswa-dinôka. Tsânêlô le Pôô.

I. Ka seyantlô, monna ga a nyetšé mosadi gomme mchlomong mosadi a hlôkêga pele ga sebaka sa botšofadi gomme a na le bana ana o tee le ga e le bararo. Mchlomong bana ba se ba tswa ana ba tswile mahlalagading. Ka mokgwa le melaô ya Sepedi, go bowêlwa gape gôna ka lapeng lewe go tsoma seyantlô sa go tlo fêpa le go tsôa Letlawa. Gomme ga go iwe fêla, aowa! Ba ya le Mmalana wa Matiyakathôka. Taba e ka tshwenyang ke ge kgarebê ewe a bero a ūpilwe yôna e ka hlanoga; bjale monna yo a ka belaêla ka kgonthê mabapi le tlhanogêlanô ye ya kxarebê. Bjalerê e tloba molato o ka fihlišwago kgorong ya mošate ga eba batswadi ba mothepe ba sa neele Molidi matiyaka-thôka a pele. Gomme ga kgôrô e sinkile taba ana molato gomme ya hwetša gore tlhanogô e tswa go kgarebê fêla, e tla sekamisa kahlolô go batswadi ka malebana le mokgonyana wa bôna.

Ge go ka hwetšwa ke kgôrô gore 'letsobe le sa swego le na le setlang ka gare', gôna molato o yê o befe.

Mokgonyana o tla lokêlwa ke go bušetšwa matiyaka-thôka a mosadi wa pele ka moka; ke gore lehonc o buletšwe sefata go tšame a phapharêga le Makwapa a Thulare, ana setšhabeng sa Modisa Makwa.

II. Ka tlhatswa-dinôka.

O ke mokgwa le melaô wa basotho ka botlalô gore ge eba mosadi a sa bêlege e le moopa, gomme go ka phêthiwa bothakga bja leagô la motse ana lapa. Gôna mosadi yo wa mocpa ana kgadi e tla bowêla go batswadi ka kgopêlô ya boikokobetšo gore "nna ke paletšwe le monna waka, mpheng tlhatswa-dinôka.

Eupja ge go se na monyanana, gôna dikgaitšedi ba tla boledisana gomme ba bône gore go ka dirwa bjang sa mohola ofe go morwa Sekwati? Ge morerô ana ditaba di lukile ba tla mo neêla mothepe go mo tswalêla bana gore morwa Sekwati a be le Peu.

p.46

Tlhatswadinôka e nyalwa ka tshwanêlô, gomme mokgwa okhwi ga o tshwenye, gomme ga se wake o tshwenya go fihlêla le lehono mo setshabeng sa Bapedi (1953).

III. Tsênêlô, go tsênêla ke mokgwa le molaô wa Baswana, go riano phôkgô ya Sepedi, gomme e tloga e le mokgwa wa kgale ka Sesotho. Ke gore ge mogolwago a hwile gomme a tlogetsé mosadi ana basadi ta gagwê, ka molaô ke gore bo-monyanana ana barwa-rragwê ba tsênêla basadi bá, go mo tsošetsa Peu.

Mosadi ana basadi, e mongwe le e mongwe ga a gapeletswe, aowa! Bašupiwa ba tsênêla, gomme ge a sa rate, o tla ikgêthêla ka bo-yêna gomme lege mosadi a ka re yêna ga a tsênêlwé, ga go na tshêkišô gobane "Mapelo o ja Serati".

Gape go tsebêga gore, ebile ke molaô gore bana ba tswalwang ke batsenedi ke bana ba mohu, ga se ba bohlotlôlô. Eupja ga mosadi a sa rate go tsênêlwé, o ūupa mabaka a kwalang gomme go se be ana go se ke gwa ba le bogôgô; a ka tekgêthêla motho wa lôna lelokô lewe gore go be kgodišandô a bo-mohu.

Baswana ba re ga esale re bowa Phiring le ka gae, Mosêgô taba ya tsênêlô ga se yake e ba tshwenya go fihlêla lehono ka 1950.

p.47 Araba diputšisô sidi:-

- (1) Bjale ka ga c badile, naa mohola wa seyantlô keng?
- (2) Naa tlhatswadinôka mohola wa yôna keng?
- (3) Naa ke mang yo a swanetšego go boledišana le batswadi?
- (4) Naa ga tlhatswadinôka a se na monyanana go dirwa ka sebopêgô sefe?
- (5) Naa tlhatswadinôka e nyalwa ka dikgomô ana e fiwa fela?
- (6) Bjale ka ga tsênêlô, nke ke mokgwa wa bogologolo, a lehono o sale gôna go basotho?
- (7) Naa wêna o wa rata ga matiyaka-thôka a ka geno a hwêlêla?
- (8) A nke o nneêle ka botlalô mohola ana khwêlêlô ya tša ka geno ana tša gago.

- p.47 (9) O ka nneêla kgopolô ya gago gore naa nyalo ya basotho
e na le mohola ofe?
- (10) Naa Baswana ba re ka tsênêlô go tloga Psiring go
fihlêla lehono?

Koša ya Baswana ya Moropa kuwa gae Mogokgomene, Tubatse.

Sereti ke mokgomana, Mankgase Rapudi Phalo

(I) Bagolo ba ile Kiri:

Ohii! Owee! O gae - gae lawee! O idjawee!

Ba ile bohuna matolô:

Ba ile ga mogolo a sa namê;

Ba ile molete mohlaela thupa:

Ba ile mo ya o sa bowe!

Ohii! Owee! O gae - gae! O idjawee!

(II) Morakadu laêla matšaba o wele pele.

Melete e thibile.

Se laêla mcragô! Morago mabowela Morakadu.

Ohii! Owee! O gae - gae lawee! O idjawee!

NB.

Koša ekhwi e ile ya hlabelêlwa ke Sereti: Mokgomana Mankgase mohlang dikgoši, dikgošana le setšhaba sa Bapedi piitsong e kgolo ka mo lapeng la mošate wa Nkadirimeng kuwa Manganeng ka la 13th August, 1922. Letšatsing la peô ya seroto sa polokelô ya setšhaba sa Bapedi.

Mohlang owe kgomo e ile ya thunywa, ya palela 12 dikolo le 12 marumo. Ke ge kgoši Sekhukhune II (Mašile) a botša kgošana Sebase Nkadirimeng gore go tsomêgê masogana le dithala. Gomme ya katwa ya remiwa ka selêpê lešita-phiri, ya ba gôna e hwago.

Eitše ka morago gore kgomo e phakologantswê, monna wa Mokoni a tla ka lapeng gomme a botša banna ba Khuduthamaga gore kgomo ye e ſupa modiro o mogolo go setšhaba sa Bapedi.

p.49 Araba diputšisō tše ka bokopana.

- (1) Naa molete mohlaēla thupa ke eng?
- (2) Naa mo-ya o sa bowe ke kae?
- (3) Ke kae mowē go bowēlwang?
- (4) Koša ekhwi e be e hlabēlēlwa ke mang?
- (5) E be ele ka letšatši lefe go dirwang?
- (6) Hlatholla mabapi le lehu la kgomo?
- (7) Naa ke mothc wa lešika lefe yo a zo tla go bolēla le banna ba Khuduthamaga?
- (8) A nke o mpotše gore ó reng?
- (9) Kgoši Mašile o reng go kgošana Sebase?

Baswana ba tseba Dikgwedi ka Maina a tšona.

I

Baswana ba tseba dikgwedi ka maina a tšona gomme ebile ba neile ditlhatholle tša ôna. Batho bakhwi, ka therešo ba ile ba hlökömela tshepelö ya ngwaga le dika tša ôna le mabaka a tšona go rélètegeng ga lefase. Maina akhwi a na le maleba a ôna le diëma tša tšona, gomme ba se na tlhaologanyę ya lôna.

Maina ka Sepedi. Ka Seisimane.

- (1) Nthole. January.
- (2) Dibokwane. February.
- (3) Perekong. March.
- (4) Hlakole. April.
- (5) Mopitlu. May.
- (6) Moranang. June.
- (7) Mosegamanye. July.
- (8) Ngwatwabošego. August.
- (9) Phupu. September.
- (10) Phato. October.
- (11) Lowedi. November.
- (12) Dibatsela. December.

Diëma tša tšona šidi, ka go latelana:-

Palö 1. Nthole ana nthweše moškolo.

2. Morula o wa bodiša.
3. Dinawa di lewa Meobu.
4. Mogale o tiya a fulaša: Marega a thoma.
5. Thaporí marega. Naka e a hlaba.
6. Dipelo tša badiši, ba kwa bothonya.
7. Longana o palèga Letšoba.
8. Digagibe di thoma go sepela.
9. Mankgodi o wa gôrôga a bowa Phupu.
10. Phala e tswetše, e utamiša phatana lefokeng.

p.50

11. Lamadutla a bo-phalana. Khukhunyane e tšwa meleteng e binela mehlare koša.
12. Lefoka 'mme mabjang a thibane tseleng. Phoka e diba basepidi ga e sale ka masa.

p.51

II

Ka mabapi le dinaledi ba na le ka gonyane tsebong ya tšona, eupja mašaledi a baswana bôna ba tseba tšekhwí:-

- (1) Mahlapholane.
- (2) Kgogwa-mašego.
- (3) Naka.
- (4) Selemêla.
- (5) Sekgopetsane.
- (6) Dithutlwá. "Ke tša Dipholo le Ditshadi ke dinaledi tše nne "4" ka palô.

Mahlapholane ke naledi ewe basotho ba e hlokometšego ka kudu go fitisa tše ding; ke ka gobane ba lemogile ngwaga wa pula ana punô e botse go dilemiwa.

Go balameng ga yôna ka bodikêla-tšatši go tsebêga mabalamo a yôna.

Gomme fano gagešu Maroteng ba rata so Mahlapholane a ka balama go ukamêla thaba ya Mogodumo Chuenis-pocrt.

Seka se sengwe se tlabilégo Baswana ke phifalô ya letšatši le kgwedi, gomme polêlô ya bôna ba be ba re di hwile.

Gomme sawe bonagala gore e be ele kgakanêgô. Gomme ga e le mehla ya lehono bafsa ba na le tsebô ka baka la thutô ya makgonnthe ya mangwalô. Fano Maroteng, lehonc, ke monna o tee yo a sa hlokometšego dikgwedi ka sesotho. Leina ke Morêna Bodibeng Mabogwana. O biditswe ka la di 26 Lewedi 1957 a le dilemô tše masome a senyane.

Nokwā wa Baswana ka Polokō ya Bahu

Motho ga hwile ana a biditswe badimong, o wa phuthwa. Ga ele kgoši ana motho wa ditshēka go hlabiwa kgomo a phuthēlwē ka letlalō la yōna. Gomme kgomo ye e bitswa gore ke Kgoga. Bjale go tla tsomēga mosadi mogolo wa lelokō a tibē ka mogoma fawe lebitla le tlogo epiwa gōna; ke gore a kgērē ka bogale bja mogoma. Gomme banna ba thōma go ēpa malaō. Ga a fedile bjale setopo se ya tlišwa gomme go digēlwana hlōgō ya Barwa-Modiše. Bjale se fologetswa moleteng gomme batho ba lelokō ba theogēla go ūibēla ka dinaō phupo. Ke pore go ūitlēla ka dinaō. Ga mohu a pipeditswa, go fēle ele batho ba babedi ba thuša go ūitlēla ana go gatikēla phupo ka dinaō. Ge go fedile mosadi wa leloko o tliša meetsi ka meētana gore banna ba hlapē diatla, bawe ba bego ba pholōphōtha mohu. Ga go fedile mosadi yo, ana e mongwe o tla emiša meētana a o lahlelē godimo ga lebitla la morobadi: O p̄shatlagane, bjale ka lapeng basadi ba tshēlē lehowa la sellō. Banna ba a hlahlamologa ba dulē kgorong, gomme kgoga e ya tlišwa, e bešwa le go apewa le ka lapeng ga e le kgomo. Bahlobogi ga ba tlide nxase! Barwa Modiše ba kuwa kgole le kgaufsi. Babang ba tla ka ditlhobosha tša bōna; ka dihuswane. Lehu ke monyanya o mogolo ka-kudu le fano Bopedi. Se se bōnagala gore Bapedi ba na le tsebō gore motho o ile gae bokhutsōng. Lehu la kgoši go fetswa mengwaga ditlhobosha di tsēna tša magoši le magošana a tikologo ya borēna bja Bapedi.

Kgoši Sekhukhune II o neêla ditaêlô go Badiši ka dinaga tša setšhaba sa Bapedi ka 1926.

- (1) O hlökômélê batho ba agileng nageng ge wene o kgêthetšwego yêna bodiši, gomme o ba beyê mašemo ka tshwanêlô. O setše ka-kudu gore ba seke ba paleletšana ka mellwane.
- (2) O hlökômélê gore batho ba seke ba senya mehlare gomme naga ya fetoga sebowa. Gape go seke gwa fišwa naga ka mollo go senya mabjang le mehlare gomme dihuswane tša hlôka phulo.
- (3) Motho ga ka nyefiša ditaêlô tše, gomme a itirêla boithatêlô, o mo sware, o mo lefiše. Ge a ka ba le moreba, mo tliše fano kgorong ya Marota.
- (4) O hlökômélê gape gore ge eba motho ana batho ba agileng fawe nageng ewe ba na le kgošana ya motsana wa bôna ana wa gagwê, o seke wa tséna melatwana ya malapa a bôna ana setšhabena sewe.
- (5) O hlökômélê gore wene o lepôdisa la naga ewe. O tlo dirišana gammôgô le kgošana ewe le ba Mmušô elego "South African Police". Mabapi le dikotsi, mahodu fawe, wêna o na le maatla ntshe a bodišana bja gago.
- (6) O hlökômélê gore ka moka batho ba agileng fawe le ba lemago fa nageng ya setšhaba gomme ga e se bareki o ba patedišê pontô e tee le lesome (fl. 10. 0) ka ngwaga. Bareki bôna ba tseba lekgêthô la setšhaba le ditšhwanêlô tše dingwe tša Serota. Gomme ga ba sa rate go lefa, bôna bahiri o ba begê fano kgorong ya Marota gomme yôna e tla begêla Native Commissioner ya tikologo yewa gore ba khudušwê felô fawe ka kgapeletšo ya molaô.

Kôpano ya Khuduthamaga ka la 21 March 1931.

Ka la 21 Perekgong 1931 e bile kôpano ya go ſimolla gore go agiwe sekolo sa setshaba gomme go kôpanetswe mo Thorometsane A. M. E. Church. Banna ba Khuduthamaga ſiba:-

- (1) George M. M. Sekhukhune. "Chairman"
- (2) Edward M. E. Motubatsi. "Secretary"
- (3) Thipa K. Hlakudi. "Treasurer"
- (4) Mamogôgôbe Masipa.
- (5) Aquila M. Manchidi. "Teacher"

Lengwalô la mogatla (Resolution) la kgêthêlwa Mongwadi le Modula-setulo gore le ngwadiwe go ſupa dintlha tša mabaka ka bottalô. Eitše ga mogatla o phethegile, Komiti ya kôpana gape gomme mogatla wa balwa wa ba wa amogêlwa ka kgodiſegô.

I

Mogatla o lebanya "Native Commissioner" ya Sekhukhuneland, Major. D. R. Hunt go fitiſetše go "The Transvaal Education Department." O tiisitswe ke kgoſi Sekhukhune II, gomme Khuduthamaga ga se ya sesefiſa ya gatêla fase le godimo.

Mabaka a mogatla ſiakhwi:-

(a) Ngwakô okhwi wa Thorometšane, A. M. E. Church o diriſwago goba sekolo ga o nêne go kgôna madulo a barutiſi ba setshaba sa gago. Le gôna barutiſi ba petagana, gomme ka baka lewe baithuti ba ſitwa go hlwaya tsêbê gabotse gobane go kôpa-kôpane.

(b) Rena re a hwetše, bjale ka gë ele tshwanêlo le morwalô wa gego, bjale ka Morena e mogclo gammôgô le kgôrô ya Marota gcre go agiwê sekolo sa setshaba e be moago wa boipshinô ka ditshenyegôlô tša Bapedi.

(c) Sekolo sa setshaba se tlo ba tokologo go laolwa ke bo-kêrêkê. Mogatla o fihlêlê go Komosasa ya Sekhukhuneland gomme yêna a o fitiſetše go kgôrô-kgolo ya dithutô ka "Inspector of Native Education".

p.55

(d) Nyatšegō ya setšhaba se Bapedi mo lefaseng le ke ka baka la go hlēka thutō; ele gore tokologo le lethabō la diletē tša batho ka moka Tshwana mehleng ya lehono ke thutō ya mangwalō.

(e) Khuduthamaga ye ke ka mowe e bōnago mahlasedi a seetša.

Ka hlōmphō fitišetša kgopēlō ekhwi go "Native Commissioner" ya tikologo ya Sekhukhuneland.

(f) Ka mokgwa o byalo, a go hlōkōmēlwē gore Thorometšane A. M. E. Gekolo. Eitše ka moragō ga tlhahlofō ya bana pegēlō ya "Inspector of Native Education" a ūupa nyatšegō ya madulo a se ke a mo kgodiša.

Ka boikokoletšo ke rena bahlanka ba gago.

George M. M. Sekhukhune "Chairman".

Edward. M. E. Motubatsi "Secretary".

E dula Sekhung Khuduthamaga 1936

Ka ngwaga wa 1936 sekolo se kile sa ēma ka kgwedi tše tharo se sa tsene. Go be go hlōkēga morutiši gomme tša re 'Wela Nabajana'. Gomme taba ekhwi e bile manyami go motse wa Marota. Byale Khuduthamaga ya dula sekhung. Eitše ka keletšo ya Morēna Gideon M. Ngake a re go kgopēlwē moruti A. J. Rousseau. Gōna ke ge lengwalō le ngwadiwa la tsēna go kgoši Sekhukhune II gomme le fetēlē go Mohlomphegi C. H. T. Button, "Native Commissioner" go le fitišetša go Mongwadi e mogolo wa Transvaal Education Department. Gomme ditaba ya ba tše bose. Bjale "Reverend A. J. Rousseau" a swara boukamedi bja sekolo; sa tsoga, gomme ka moragō ga fawe ke ga go thomiwa modirō wa setena sa moagō wa Sekhukhune II "School", sewe lehono elego "leihlō le lebōnē" la Maroteng.

p.56

Arabi ka tlhōkōmēlō dintlha tša putšisō tše.

- (1) O ka nneela ditaēlō tša dinagana tša setšhaba go badišana?
- (2) A nke o hlathollē mohola wa seripana sa bobedi?
- (3) Naa o reng mabapi le seripana sa motabe?
- (4) A ke o fā ngwaga ga kgosi Sekhukhune II a neela ditaēlō tšewe.
- (5) Naa Khuduthamaga ya sekolo e ſimollwa ka letšatši lefe, ka bomang?
- (6) Naa mogatla wa dirwa o lebantsé efe kgōrō e kgolc?
- (7) A mabaka a mogatla a na le ditemana tše kae?
- (8) Naa mohola keng fa temaneng ya boraro?
- (9) Naa ka 1936 sekolo sa na sa ēma maêmō afe?
- (10) Naa ke mang motho yo a ilego a hola Khuduthamaga sekhung?
- (11) Naa eitše ga kwand e phethegile gwa kgopèlwā mohlomphegi mang?
- (12) Naa borifi bja lebanya mang mohlomphegi?
- (13) Naa lengwaltō lewe le be le lebantsé go efe kgōrō?

Ka marifi a mohola setshaben: S.K. No. 28/1925; la Morena W. I. S. Driver "Sub-Native Commissioner" ya Sekhukhuneland. O fetola borifi bja kgoši Sekhukhune II ka la 5 Dibokwane - Feb. 1925.

Ke amogetše lengwalo la gago. O mpotša gore lekgotla la gago le tšere "Voutu" go gapeletša batswadi ka moka gore ba bana (baana) sekolong, le go kgopela keletšo ya gore le ka dirang ke motswedi ana batswadi ba ganang. Ke mathomö a tswela-pele e kgolo ka kudu ya batho be Bopedi.

Ge weni le lekgotla la gago bijelo le na le moya o bjalo wo, ke tsoma go dira ka moka se nke kgônaego go le thuša tabeng ye swanago le ye.

Taba ya makgonthe ke gore ke kôpane le wene le lekgotla la gago, le go bolela ka taba ekkiwi.

Ke mowe ke tla le hlalosetša gore molaö o ka le thuša go fihlêla kae.

Ke tlc ba mcwe mctseng wa gago ka Mošupologo; e tlo be e sale ka moswane ga kgwedi e le 9th February 1925, go kôpane le wene le lekgotla la gago.

Gape mang le mang wa batho ba gago ba ratago tswela-pele ya setshaba sa gago.

Nkare ke bône mowe:- Phasha Nkwane, Phasha Phôkwane, Makomane Kgaphola, Mankopane, Simon Sekhukhune le Zakaria Makgata.

Ka maduma.

Office of the Sub-Native Commissioner. Sekhukhuneland

24th February, 1925.

Kgoši Sekhukhune II

Mohlaletse.

Maduma.

Ke emogetsé lengwalo la gago ka ga piitsó ye le tlögo ba le yôna Manganeng ka Sontaga se se tlago - 1st March, 1925 go krêtha maloko a senyane a "Council". Nka thaba kudu go ba piitsong ya lena le go le thuša ka kudu ka mowe nka kgonago; fêla ke tsoma go le ſupa gore Sontaga ga se tšatši le swanetségo piitsó e bjale ka baka la mabaka akhwi a latelago:-

- (a) Bontši bja lena batho ke majakane.
- (b) Bontši ga se majakane, fêla letšatši lekhwi go bôna ga le dire phapant. Eupja go majakane gôna le ya e dira.
- (c) Ga o tsoma go dira se seng se se tlögo dira karogano magareng a batho ba gago.
- (d) Batho ba tšwêla-pele ga ba dire mediro e bjalo ka Sontaga.
- (e) Go na le molač wa Mmušo o rego mediro e mengwe ga se selo, ge ile e dirilwe ka Sontaga.
- (f) O tsoma gore o hwetše kgaogêlo ya Mmušo tabeng e bjalo ka ekhwi, gomme Mmušo o ka tlabêga ge o ka kwa gore o dirile modiro c mogolo okhwi ka Sontaga.
- (g) Ekeke ya ba mathêmè a mabotse ge "Council" ya lena e ka thôma ka Sontaga.
- (h) Ge o ka thaetsa keletsó yaka, o ka swara pitšo ewe ka letšatši le le latelago - ka Mošupologo nkaba ntshe pitšong; bokaone ka Mošupologo

Ka maduma,

W. I. S. Driver.

Sub-Native Commissioner

Sekhukhuneland.

961

59

p. 59

(L.C.)

K34/120

Mohlaletse P/Bag.

P. O. Apel

via Pietersburg. N.Tvl.

21st April, 1936

The Reverend A. J. Rousseau
Burger Mission Stad

Reverend Sir.

We wish and requesting you, if you would accept the position for to be the Superintendent of our Mohlaletse Native School under the African Methodist Episcopal Church?

We have interviewed with the Paramount Chief, Sekhukhune II about you and he has also contented, but before making an application to the Transvaal Education Department.

We deem it wise to consult your honour if you would accept the position?

I have the honour to be.

Your obedient servant.

E. M. E. Motubatsi

Acting Pastor and Chief

Secretary.

961

p.60

(L.D.)

K34/120

60

Mohlaletse P/Bag

P. O. Apel

via Pietersburg N. Tvl.

25th April 1936.

Additional Native Commissioner
Sekhukhuneland.

Sir,

I have the honour to beg the authority to forward this application of mine Mohlaletse Native School Committee to the Transvaal Education Department.

We have deemed and adjusted neccessary that the Reverend A.J. Rousseau will render great assist to be Superintendent for the above school. In reasonable since this school closed on the 3rd instant has never opened until this day. I should be notified for what and no teacher is sent.

The Transvaal Education Department ought to explain, because the roll of children, attendants are still in satisfaction.

I have the honour to be.

Your obedient servant.

Sekhukhune II.

Mohlaletse P/Bag

P. O. Apel

via Pietersburg N. Tvl.

25th April 1936.

The Secretary

Transvaal Education Department

Pretoria.

Sir

We, the undersigned members of Mohlaletse Native School under the African M. E. Church:

We humbly beg the Transvaal Education Department to appoint the Reverend A. J. Rousseau of the Dutch R. Church at Burgers Mission Station, Post Office Apel via. Pietersburg to be Superintendent for our Mohlaletse Native School.

We have adjusted and consented by Paramount Chief Sekhukhune II.

We have the honour to be

Your obedient servants.

- (Sigd) (1) George M. Sekhukhune.
(2) Elias Nk. M. Kgagudi.
(3) Mamogôgôbê Masipa.
(4) Thipa K. Hlakudi.
(5) Edward. M. E. Motubatsi. "Secretary".

961

K34/120

62

p.62

(L.F.)

P. K. Apel

via Pietersburg Tvl.

2nd February 1937.

To the Chairman
School Committee
Mohlaletse

Will you please, notify the members of the Local School committee that I hope to be there at Mohlaletse by 10 O'clock with the object of having a Committee meeting.

Please request the other members to be present if possible.

With kind regards.

Yours sincerely

(Signed) A. J. Rousseau "Superintendent".

N.B. The Superintendent arrived about 9 a.m. We remained no longer, through the death of Queen Leganabatho Sekhukhune. While also the Superintendent was come in condolence to Paramount Chief: and he was accompanied by Lady Rousseau and Doctor Jansen.

The condolence linens were handed to chief "Induna" for the Royal family

Secretary.

961

p.63

K34/120

63

Welcome (L.G)

To His Honour. C. T. H. Button. "Additional Native Commissioner"
of Sekhukhuneland

The Reverend A. J. Rousseau "Superintendent Mohlaletse School.
By the Providence of God:

We, the undersigned members of School Committee and
members of Bapedi "Privy Council of Sekhukhune II Paramount
chief of Bapedi tribe of Maroteng Kraal tender to you hearty
greetings. We welcome you in your felt sympathised towards
the up-lifting this Royal kraal of Bapedi of Thulare's tribe
along the educational line.

Most of the Provinces has maintained Higer Education
through the assistant by the officials and guided for the
Rightous Government. This is an occasion of which tells a
story fraught with hundreds of years efforts to make a people
into educational and advancement of the Kingdom of Christ.

Additional Native Commissioner and Superintendent!
We will ever pray that God enriches you with wisdom, grace
and power for the development and advancement of Bapedi tribe.

In conclusion, we humbly offer our gratitudes for the
time and unending time it may mean and trusting the Transvaal
Education Department will carry this great work of our tribe
to a successful issue.

George Mpyamaleka M. Sekhukhune.

Edward. Morewane M. Motubatsi

Secretary

Second day of October 1936

Paradys - Mohlaletse

Sekhukhuneland.

961

K 34/120

64

p.69

S.K. 7/1/23/13. D R H/CS. (L.H)

Sekhukhuneland.

5th January 1926.

The Paramount Chief Sekhukhune
Mohlaletse.

Greeting:

I have news about farms to tell to the Committee. I would like to see you at this office at Schvonoord on Monday 11th January at 10 O'clock.

(Signed) D.R. Hunt.

Sub-Native Commissioner

Sekhukhuneland.

NB:- Hlökômêla gore ka moka marifi a Kgaoganyô XXXIII ga se a ngwalwa diputšisô aowa! Mohola a tna e bohwefô, gape a ngwadilwe ka Seisimane. Legôna re kgahlilwe ke phêthagalo ya sewe re bego re se nyaka.

Author.

Ka bophelô bja bôna.

Moruti Nathaniel Kgotwane Phala o bêlêgwa Phiring ke monna wa mophathô wa Makgola a kgošana Kgagudi Sekwati Thulare. Yêna ke e mongwe wa barutiwa ba "Dr. Reverend Merensky". Yêna e bile moruti wa mathômô wa "A. M. E. Church" mo Sekhukhuneland. E be ele motho yo a rata go pušô ya gabô ya Maroteng. O bileditswe gae ka la 29 Moranang 1931 a le bophelô bja mengwaga e fetago lekgolo.

Kgoši Sekhukhune II o bêlegwe ka 1876. Yêna ke kgoši ya mathômô ya Bapedi ewe Mmušô wa ba Bašweu o ilego wa e ruta mangwalô a Seisimane. Kgoši ye e be e se na sebefedi go batho ka moka. O robetše ka khutôsô motseng wa gagwê ka la 1st Mosegamanye 1943.

Mohumagadi, Rehunolotswe Thorometšane Morwamotshe o robetše ka khutôsô ya bogolo ka la 25 Mosegamanye 1935. E be ele motho wa go rata setšhaba sa gagwê, gape ele motho wa seatla sa go fana le mabobo ka kudu. E bile mohumagadi wa mathômô a go amogôlwa kérékeng ya A. M. E. ke Moruti N. K. Phala fa Maroteng ntlong ya bogoshi.

Kgošana Kgoloko Kgolane e be ele e mongwê wa sehlophana sa gagwê sa Bapedi fa Madibong. O be a hlômpa bogoshi bja gabô bja Maroteng. O ile badimong ka la 19 Dibokwane 1939. Kgoši Ntwampe Legadimane Mampuru.

Bophelô le diatla tša gagwê di kgahliša go bahlakwana le ba Bašweu. Ka 1938, Komišinare le bahlanka ba gagwê o ile a fiwa mphô ya boikôkôbetô. O robetše ka khutôsô motseng wa gagwê ka 1941.

Kgoši Nkwane Masenynetše Phasha e be ele kgoši ya boikôkôbetô setšhabeng ka moka sa Bapedi, a hlômpa ba bagolo le ba banyane. O be a hlômpa bohle banna le basadi. O be a rolêla mang le mang ga dumedišana le motho. O robetše gabotse legaeng la gagwê.

p.71 Morwaye yo a lego setulong ke Potlake Nkwane Phasha.
gomme o tsebēga ka kudu ka leina la "Stephen".

Kgošana Morwamotshe Kgoloko Kgolane o biditswe ka la 11 Nthole 1953. Yena e be ele motho wa go tetseba. Eupja pušo ya gagwē ya kgacwa ka la 20 Ngwatwabōšego 1953 ke Dikomisinaré pitšong ya Malegale gore kgoši ya Bapedi e foba e tee - e kgolo, ke Morwamotshe Sekhukhune fēla.

Kgoši Kōmane Mankopane Nchabeleng o biditswe ka la 11 Lewedi 1943. Morēna yo botho, e le motho ya se nago ditshēlē. O be a rata thutō. Morwaye e mogolo a leng setulong ke Mankopane ana (Mašilo).

Ngwana yo o agile sekolo se sebotse-botse sa go swanetsa setšhaba mehleng ya lehono. Se fedile 1952.

Kgoši Molökē Nchabeleng o ile badimong a gudile, gomme morwaye yo a lego setulong ke Kōmane Molökē Nchabeleng ka 1951.

Kgošana Lobang Mahlopi Kgaphola o biditswe ka la 11 Lewedi 1954. Morēna yo o bile setulong nakt e kopana gomme bophelō bja gagwē bo be bo holofetsa kgodišo go Marota.

N.B.: Maina a Dikgōrō lebēlēla Kgaoganyō.

p.72 Araba diputšisō sidi:-

- (1) Naa moruti wa mathōmō wa A. M. E. Church ke mang fa Sekhukhuneland?
- (2) A elego Nathaniel K. Phala o belēgwe kae?
- (3) Mpotsé gore Sekhukhune II o belegwe neng, gomme a ya badimong neng?
- (4) O robetsé neng mohumagadi Rehunolotswe, ka letšatši lefe?
- (5) Naa o kclobeditswe ke mang, kērēkeng efe?
- (6) O robetsé neng kgošana Kgoloko Kgolane?
- (7) A nke o mpotsé ka bophelō bja kgoši Ntwampe Legadimane Mampuru.
- (8) O ka mpotsang ka bophelō le mokgwa wa kgoši Nkwane Phasha?

- p.72 (9) Ntlhathollèle ka bophara ana bokipa mokgwa wa kgosi
Kômane Nchabeleng.
- (10) Ke mang yo a lego legatong la gagwè; o dirileng?
- (11) Morwa wa kgosi Molökè ke mang?
- (12) Naa kgosana Lobang o ile ka lefe kuwa badimong?

Se ke leagô la Sepedi gore bana ba tsebane madulo a bôna ditabeng le go dumedišana ka mokgwa wa Sesotho. Basotho ba hlôkômetše kgati. Malapa akhwi a agiwa ka mokgwa le molao wa Sepedi. Eupja lehono go ſetše go tsebanwa ka kgati fêla.

Lapa la mošate ke palô l. A latêlana; bana ba gagwê ba tsebêga ka ôna palô tšewe. Sekhukhune I ke yena l. M -- ke gore mošate. K -- kgôrô.

Dikgoro tše kgclo Maroteng le melaô ya tsôna.

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (1) Mabjaneng. | (15) Mabogwana. |
| (2) Matubeng. | (16) Mahlanya. |
| (3) Makweng. | (17) Nape. |
| (4) Matubeng. | (18) Ponyaneng. |
| (5) Matubeng. | (19) Makaleng. |
| (6) Manganeng. | (20) Tlaka. |
| (7) Makgoleng. | (21) Photo. |
| (8) Phala. | (22) Matshi. |
| (9) Mapulaneng. | (23) Makola. |
| (10) Mafiri. | (24) Matsemela. |
| (11) Maleka. | (25) Mashabela. |
| (12) Mapitsing. | (26) Makuwa. |
| (13) Maroteng. | (27) Malapane. |
| (14) Makgata. | (28) Mathiba. |
| | (29) Malleka. |
| | (30) Mathuba tha. |

Dikgoro tsekhwí ke tsôna di swarago Khuduthamaga ya Serota fa kgorong ya kgoši Morwamotshe Sekhukhune ka mekgwa le melaô ya Sepedi. Gape ke tsôna di tsetelago dikgoši le dikgošana tša metse le metsana, mabapi le taba efe le efe e swanetšego go tsena kgorong e kgolo, molato ana bothakga.

Dikgoro tše ke ôna maatla le pušo ya Bapedi. Ga go molato o ka tsenago mošatê kantlê le motseta yo a lebanego motse owe ana motsana ofe le ofe. Sé ke molaô wa Sepedi.

Bapedi ba khuduga Masehleng: ka go se dudišane.

Motse wa Marota o khudugile Masehleng, o agiwa Mohlaletse ka 1894. Gomme kgošana Kgobalale Sekhukhune a swaretše ngwana wa mogolwane bogoši.

Eitše ka 1898 ga kgoši Sekhukhune II a feditše ditshwanêlo tša gagwê ka Sepedi bjale moswaredi a fologa setulo a se neêla mong wa sôna ka bothakga.

Morêna Kômane Sekwati Thulare ele tonakgolo ya mohumagadi Thorometše Morwamotshe. Yare ka morago ga sebakana ka 1910 kgoši o khudugêla ka mafuri a motse, o aga sekutlong gomme o go râla leina o re: "ke Tšate". Leina lê Tšate, le tšwa kuwa gae Mogokgomeng. Ge o le fa "Steelpoort Station", lebêlêla bodikêla ka mošola wa noka ya Tubatse, bôna! dithabana ſidila! Ka tlase ga Thaba ya Leolo (Lulu) fawe o tla hwetše gomme mowe ntshe go bolotše mephathô-phathô ya madikana. Dika tša mafsika di sa bônwa.

Marota a nyaka go ikêtla, gobane koša ya moropa e kile ya binwa ka lapeng la mošate. Le lehono lethabô go sa gopolwa gae Mogokgomeng, Tšate - Thaba-Mosêgô.

Baswana ba re: "Mosêgô ke setsibana sa go phuthêla motšoko wa dinkô".

Baswana ba re: "Mosêgô ke leina la motse." Bapedi ba kile ba ikêtla fa Mosêgô mehleng ya kgoši Sekwati I. Go hwetše gora diretô e be ele thutô ya bôna e kgolo gomme e hlökômetše kudu.

p.76 Araba diputšisô ſidi:-

- (1) A nke o ngwale dikgorô tša leagô la Marota.
- (2) Naa pušô ye e kwana le ya sekgora sekhu sa lehono?
- (3) Naa e kaba ke mohola ga motho a tetsêtela molato wa gago go kgoši?

961

- p.76 (4) Naa Bapedi ba agile neng fa Mohlaletse, bogosi bo
swewe ke mang?
- (5) A elego kgošana Kgcbalale keng go ttago Sekhukhune II?
- (6) Naa Morēna Kōmane o bile ton-a-kgolo ya mang?
- (7) Naa leina lé kgoši a go rēla motse wa gagwē o re keng?
- (8) Naa Tšate ya mathomō ke kae?
- (9) Naa kgoši ana kgošana le batho ba bôna ba bina kae
koša ya moropa?
- (10) A nke o ngwalē ana o hlathollē mantšu akhwi:-
Mosēga, Mosēgō, Lesēgō. O ka reng?

Mongwadi wa Thamaga ya Mabjana ka bophara. Go dikgoši,
dikgošana le setšhaba sa Bopedi. Sekhukhuneland Lydenburg
district.

Maduma.

Ka boikokobetsö ke nna e mongwë ke illego ka phela le
banna bakhwi, gomme mašalèla a basvana e sale Manala, Madikwa,
Makgola, Madisa le Makwa.

(1) Kgošana Kgagudi M. Sekhukhune. (2) G. M. M. Sekhukhune.

(3) Sebase M. Sekhukhune. (4) Mohlomphegi E. L. Phasha.

(5) T. M. Selebalo. (6) J. M. Phasha. (7) G. Makusi.

(8) Aron D. Ntswane. (9) Jere L. M. Kgaphola. Lehono
mašalèla ke Makgalwa, Mankwë le Matuba a Sekhukhune II.

Bjale go lena, ke re ga ke rate, ebile ga se maekešišö aka
gore ke gatišë Thamaga ya Mabjana kantle le go kwa dikgopolö
le maetsepelälö a lena. Tiragalö ekhwi e tloba puku ya
mathomö ka Sepedi e tla laudišang mathakga a pušö ya Bapedi
gammögö le medirö ya lena le tšwelö-pele ya thutö fa
Sekhukhuneland.

Ke rata gore le nthuše ka tše ding tša mathakga a metse
ya lena, gore go dirélwë mohola wa tsebö ditlogolong tša
lena mabakeng a tlago. Gobane mohola o bjalec tla boloka lehumo
la tiragalö gomme e seke ya timela.

Ka moka marifi a dikarabö tša bohle a tla tsenago
"Thamaga ya Mabjana" go bolokela mehleng e tlang go swana le
mehuta yohle ya lefase ditiragalong tša bona.

Kgoši Morwamotshe Sekhukhune o goeletša ka kgudišo ya Sekhukhune II School gore se ekeletswe moago goba Sediba sa thutša ya setšhaba sa Bopedi 1949.

Go dikgoši, dikgošana le setšhaba le go makgotlana a ba bašweu bawo ba nago le thatša ya batho Baso mabapi le thuto, gammagš le dikerekē tšwe tšewe di tlisitšego Seetša lefaseng la Bopedi. Tatane kgoši Sekhukhune II. o ntlogeletše sekolo sé, gomme lehono ka wa 1949 ke ikemiseditše go se gudiša gore e be sediba sa thutša ya kgonthene-nthe ya setšhaba sa Bapedi.

Bjale ka ga ke sale motho e zofsa, ke kgopela thušo ya dišeleng godimo ga tirš ekhwi e kgolo gore ke kgone go gudiša sekolo sekhwi.

Ke ya le kgopela ka boikokobetšo.

Ke nna mohlanka wa lena.

Ga ele dimpho tše romelwang ka pôsô, le re: P. O. Apel.
via Pietersburg. Transvaal. Ke tla leboga dikgoši,
dikgošana gammagš le makgotlana a Ma-Afrika.

Wa lena ka mehla.

Kgoši Morwamotshe Sekhukhune.

Lehono 25 Dibokwane 1949.

Mohlaletse.

Go rēla maina a bogolo ka Sehlakwana

Okhwi ke mokgwa o mongwe; o thata ka sehlakwana mathōmō go tsebišwa kgorong ya Thulare: Ke gore mošate gore Thulare a tsebe gore: Morwa wa Mojaludi o tla rēla bana maina, gomme Thulare ga a tsebe gore lehono mebijana ba a ſila. Bjale ga go fedile Thulare o tsebišwa gape gore lehono "dipitša di budule", bana ba tla rēlwa ke merithi maina. Bjale morwa wa Mojaludi o tla hlaba kgomo ya maina.

Gomme e tlore mo thelong go tluba monna o tee gare ga bohle le mosadi o tee bawo ba hlalošang leina la morediwa gomme go kwala mokgolokwane iu-iiu! Gomme ga ele mošemanyana mofi wa leina "o tla le rēta ka serētō sa bogale, gomme monna wa moredi o tla kgēma sebete gomme a loma ngwana phatleng a bolabola leina phatlalatša a re: "Ke wene Sebase, o kgalatlola ya Modise a Tšate!"

Ga ele mositsana o tla re: "Ke wene Mošopjadi Lekgolane!"

Mokgwa okhwi tirēlō ya ñna ke ye kgolo. Bapedi ba boledišana pele ga sebaka maina ka sephiring gomme morago go direwe monyanya o mogolo wa lethabo. Maina ga a kgethiwe ka go ithatēla, aowa! A fiwa le go kgopēla ka tebandō. Eupja a rēlwa ka molaō wa Sepedi ka tatamolokō, gomme go na le tsebēgō gore Seraki Mašupjwe ana Ramaube o rēla afe maina. Mosadi a ka kgcpēla leina ana maina go rēla ka gabō go monna wa gagwē.

Maina ka Sehlakwana ga se gore motho a ka tekgēthēla ka go rata, aowa! Mathōmō bana ba Ntlhwa ba dula Khuduthamaga p.80 ba eleletšane gomme go butšišanwa maemō a maina. Ke gore go tsomēga molokō wa monna yo, le mosadi yo gore ba kwane.

Mathōmō ke gore naa Seraki ga ele ka malapa o rēla maina afe?

Ga ele mosadi ga a na maatla a boikarabēlō, yena a ka fo kgopēla go rēla maina a ka gabō. Sé ke mokgwa le molaō wa Serota.

p.80 Araba diputšisō tše ka tlhökömälö ya gago

- (1) Naa bohlale o bonang mabapi le lengwalö la Morêna
Edward M. E. Motubatsi?
- (2) Naa wena o gopolang ka lengwalö le la kgoši Morwamotshe
mabapi le thutö ya setshaba?
- (3) Naa ke mohola gore go thakiwe maina a borolo go swana
le badumedi ba dikèrèkè?

Mokgwa wa dikahlolo Kgorone ya Bapedi ba
Thulare lehono le mehleng ya kgale.

Bjale ekhwi ke taudisò e nngwè ya kgôrôrô fa kgorong
ya Bapedi. Tona-kgolo ye Bapedi e re kwang Bapedi! Molato
so, ke wa Pule Makgalemele o fapana le mosadi wé gagwé elego
Ramadimetše, morwedi wa Ramabèle, gomme "fotwana go lla le
hlobjago."

Molidi: Pule:- "Beng baka ke fapana le mosadi yo waka. O
re ga a sa nthata, gomme ga ke tsebe gore sebaka keng. Nna
ke re ke mosadi waka. Gomme molato o re paletše ka lapeng
le kgorong ya Morwa Malepe le batseta ba Mafiri. O re ga a
sa nthata."

Dihlatse: Go bjalo, ke therešò, gomme ke òna mantšu a
Ramadimetše ao.

Mmigiwa, Ramadimetše: Dikgoši tšaka, monna yo o wa ntlaissa
ebile ga a nkapeše le gôna ga a ntsheme motho. Ga ke sa mo
rata, ke a hlala, ke feditše.

Batswadi: Naa le a kwa sewe ngwana wa lena a se bolêlago?
Eya-kgoši! Naa wene monna o sa rata mosadi yo? Eya-kgoši!
Naa wene mosadi o reng? Kgosí! ga ke sa mo rata.

Pule, O wa kwa se bolêlwago ke mosadi yo wa gagó? Eya-kgoši!
Batswadi, lena le reng mabapi le dikarabò tša ngwana yo wa
lena; ga a re ke ya hlala? Garetse kgoši!

Thlshuno ya kgôrô: "Taba ekhwi ke tlhalano; mosadi yo o
hladile gomme o na le tau-molopeng, gomme le setlang ebile o
tla ruta butshi fa setšhabeng sa Morwa Modise. Bjale ka ga
le kwele le molomo wa Mafiri ga bolêla gore "letsobe le sa
swego", gomme kgôrô ye ga e senye leagò, aowa! Wene
Morwa Malepe kwa! "Monna a nkagø o nkga le sa gagwé". O
neêla morwa wa Makgalemele matiyaka-thëka ka moka. 6 dikgomo,
28 dipudi, 18 dinku le 1 kgomo ya go beka. Gape le bana ba
bararo gobane ngwana ke wa dikgomo. Gomme ga ele kgomo ana

p.82 dikgomotša go hlabiša monyanya tšona le llę ka moka ga ditshene mo palong ekhwı.

O tlishe dilö tšewe fa kgorong ya Marota ka Mošupologo ka la 24 Hlakole 1940.

Hlabirwa a Bauba!

Araba diputšiso ſidi:-

- (1) Naa tona-kgolo e re ke bomang lehonc?
- (2) Mpotshe lefotwana e bile mang?
- (3) Naa molato ó la mathomö o sekisitswe kae?
- (4) A nke o neèle maetsepelèlò a mmigiwa godimo ga lefotwana.
- (5) Naa batswadi ba mmigiwa ba reng ka diputšiso tša kgörö?
- (6) Naa mmigi o sa rata Ramadimetše?
- (7) Ramadimetše yena o reng ka Pule?
- (8) Batswadi ba reng ka karabö ya ngwana wa bôna?
- (9) Naa ke mang motseta yo a kileng a ya go thaetsa molato okhu?
- (10) Naa matiyaka-thöka e bile dihuswane tše kae ka moka ga tšona?
- (11) Di tliswa neng mo kgorong ya mošate?
- (12) Naa ke bana ba ba kae ba mohlalagadi yo?

19

"Message"

50

To Chiefs, Headmen and Tribe on defaulter and non-appearance towards Bapedi Tribal Levy. Those who have residential rights on bought farms in the East of Geluks Location.

By Head Chief. Morwamotshe Sekhukhune.

Sekhukhuneland Transvaal

Go Dikgoši, dilgošana le setšhaba sa Bapedi ba agilego dinageng tše rekilwego ke setšhaba sa Bapedi: Ke le gopotsa gore ka ngwaga wa 1947 ke le hlabetše mokgoši wa mabapi le polokelö ya setšhaba sa Bapedi gore le èmè ka dinač ka moka bapatedi ba Opogafo ya Mmušo.

Gomme ka re le tsebiše le tana ba lena kuwa sekgoweng gore go hlakudišwè naga. Gomme le lehono ke re tsebang ke rwele boima go bohle bao ke tlogo hwetsa ba agile gomme ba lema fa nageng tše setšhaba.

Ke swere meputso e mebedi: Lefata tšhemong, Sesha godimo ga ngwakwana, ka kgwedi ya "August" - Ngwatwabošego 1950.

Ke tla dikologa dinaga tše bohlaba-tšatši bja Geluks Location Sekhukhuneland Lydenburg district."

Wa lena ka mehla,

Morwamotshe Sekhukhune.

961

p.84

K 34 / 120

79

Ba reng bangwaledi matapi le Thamaga ya Mabjana?

"L.K."

Apiesboom

P. O. Magnet Heights,

via Lydenburg.

31 Mopitlu 1954.

Morêna E. M. E. Motubatsi,

Mohlaletse,

P. O. Tsatestad.

Maduma,

Lengwalô la gago le fihlile go nna. Tsa lôna ke di kwele gabotse, fêla ga ele keletšo ka mokgwa o bolâlagô, o gopotšego ga ke nayô. Se segolo ke re a Modiro O fêlê O go fê kôlêlô go fetêla pele gore le renâ fenc Bopedi seetša se bônêgê bjalo ka ditshaba tše dingwe mafaseng a gabô tsôna.

Puku ewe re ka thabêla kudu ge e kaba gôna ka Sepedi gotee gore e be segopotšo sa mehleng e tlâng go renâ le bana ba renâ.

Ngwana wa gago ka mehla.

Kgošana Johannes N. Kämpuru Malekana.

Mohlaletse.

30 Hlakole 1953.

Senior E. M. E. Motubatsi,
Mohlaletse.

Bauba-Ngwato.

Ke leboga mohola owe wene o tetshwenyago ka ôna go
kgobokêla dipoledisanô le mabonê le mediro e mebotse ya
setshaba sa Bapedi.

Thamaga ya Mabjana ke mohola ibile ke mcholani e mogolo
go rena le ditlogolwana tsa setshaba sekhwi mehleng e tlago.

Ka ditumediô Bauba,

Makwatanyane Sekhukhune Sekwati.

(Ex-Tona-kgolo Maroteng)

Bapedi ba bolêla ka thutô e phagamileng.

Ka letšatši la di 29th July - Mosegaranye 1955, kgoši Morwamotshe Sekhukhune o biditše pitsô e kgolo ya setšhaba sa Bopedi fa kgorong ya Maroteng. Dikgoši, dikgošana le setšhaba e be ele batho ba fetago 600.

Molaudiše wa kgobokanô e bile kgošana James Mabowe Sekhukhune. Mongwadi ele "Senicr" Edward M. E. Motubatsi.

Kgošana J. M. Sekhukhune a re: "Thulare o kile a bitša makgowa a tla fa. Lehno lena dikgoši le seyšhaba le sa fele le bileditswe kgoló-golo ka taba ya thutô e phagamileng "Secondary School" se swanetsego go agiwa fa mošate wa Bapedi".

Eitše ka moragô ga poledišandô, setšhaba ka mcka sa dumélèlana gore sekolo se bjalo se agiwe nageng e rekilwego ke setšhaba, esego fa Lukaseng. Gwa dumélèlanwa ka kwandô gore se agiwa magareng a naga tšekhwí, ka mafuri a thaba Tšwereng, ke gore Malekskraal Balmoral Magnetsvlakte. Eitše ka mragô ga poledišanc e bose pitšô ya tswalélwa ke tona-kgolo J. Nabantane Moruthane Sekhukhune gomme dikgoši le dikgošana tša biletšwa ka lapeng la mošate go fiwa tša go fêpa mmele. Tšaleta ya moagô lehno e fihlile file 59.12.6, gomme ke gôna kgošana B. M. Sekhukhune, J. M. Sekhukhune le tona-kgolo J. M. M. Sekhukhune ba eme ka maoto ba phutha-phutha seroto. Hlôgô ya monna ke lesome la mašeleng.

Mokgalabjw Kgobalale Sekhukhune o be a le gôna mo kôpaneng, gomme e šetše ele monna yo a nago le dilemo tše 95 (mengwaga). O belegwe ka 1860, ke wa mphathô wa Mankwê a kgošana Seraki Sekhukhune.

30th August 1955.

Go kgoši Morwamotshe Sekhukhune.

Mohlaletse.

Rena magoši a Schoonoord re kwane le "School Committee" sa Schoonoord go adima Lekgotla la Schoonoord Bantu School Board moago wa rena o moswa wo o agilweng ka 1955 (dikamora tše tharo, "office le store room") gore o diriswê ke ba Sekhukhune Secondary School go thôma ka January 1956 go fihlêla ge kgoši Sekhukhune le setšhaba sa gagwê ba feditše go aga Secndary School nageng ya setšhaba Magnetsvlakte.

Magoši

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| (1) Ben M. Maloma | (1) E Maimela |
| (2) Manonyane Seopela | (2) Godfrey Sekele |
| (3) Nkutwane Sekele | (3) Paul Senong |
| (4) Malegase Mashegwane | (4) Mafate Senong |
| (5) Abele Ngungunyane | (5) Nthlori Mohlala |
| (6) Mibilo Mokgwadi | |

School Committee

Executive ya Schoonoord Board

L.S. Kganane B.A.

E. Maimela

J. Komane Nchabeleng

S. Phaladi

J. M. Sekhukhune "Chairman".

p.88

(L.K.)
Kopi XLV.

K34/120

Mohlaletse,
 c/o Sekhukhune Cash Store,
 P. O. Tšatestad,
 via Pietersburg. N. Tvl.
 16 April 1956.

Native Commissioner,
 P. O. Nebo.

Maduma,

Ka kanyo ya mellwane ka go hlôpha setshaba sa Bapedi.

Bjale ka ge ele ka kanyo ya Mmušo gore "apedi ba hlôphe lekgotla la bona la boipuso "Bantu Authority", bjale ka ge ba Mmušo ba se ba ke ba bolêla le rena, ka kanyo ya mellwane gotee le setshaba saka sewe se lego dipolaseng tša "Neba area" tša setshaba gore a di tlo bewa bjang?

Ke kgopela gore mellwane ya dipolasa tše di latelanago ga di wele ka Sekhukhuneland. "Boschpoort 417; seripa - "portion" Tweefontein. Eenzam No. 448; le Spitzkop No. 171. Gomme ka bona mellwane e tla ba mothaladi owe o hlophegilego gabotse, ibile polasa ye ya Eenzam ke ya Bapedi gammogó le Spitzkop ye e agetswego ke kgošana Solomon Phetla.

Ge Mmušo a ka kwana le ka kanyo ye, re ka leboga.

Goba Mmušo a tšeeye seripa sa Bapedi bawe ba tlogo tloswa nageng ya "apedi ba "Sterkfontein" ba kgošana Jan Nkadimeng ba bewe nageng ya 'Boschpoort' gomme go hlângwe lekgotla la Bapedi bawe ba welago ka tlase gaka ba naga ya "Nebo". Ge eba Mmušo o palelwa ke go fetola mellwane gore e wele ka Sekhukhuneland.

Kgoši Morwamotshe Sekhukhune.

Morena e mogolo wa setshaba sa Bapedi.

(JMS/EMEM.)

Kgosi Morwamotshe Sekhukhuni o tlisa bogosi bja Thorometsane
Victoria Johannes Dinkwanyane.

I, the undersigned, Chief M. Sekhukhune, do hereby confirm the authority previously given that, Victoria Dinkwanyane, the widow of late Headman Johannes Dinkwanyane hold the position of chieftess over Michael Dinkwanyane Bapedi tribe and to have all full control thereof and the administration of the tribe affairs. Dated at Sekhukhuneland this 22nd April 1957.

To whom this may come: Thorometsane III.

Maduma,

Se, ke bohlatse bjo bo tswago kgorong ya Bapedi Mohlaletse gore mang le mang a tsebe gore tswalo ya gagwe mo bogosing o tswalwa kgorong ya Bapedi Mohlaletse. O tswalwa ke mohumagadi Leganabatho wa Sekhukhune II. Leganabatho o tswalwa ke kgosi Matsobane Mphahlela. A nyalwa ke kgosi Sekhukhune II. Thorometsane Victoria J. Dinkwanyane o nyetswe ka dikgomo ts'a mokgobo ke setshaba sa Bapedi ba agilego Boomplaats Lydenburg district. Ka baka lewe ke yena Mohumagadi wa pufo ya Bapedi fawe a agileng ntshe.

Ka ditumedi so go bohole bawe pampiri ekhwi e ka fihlang go bona.

Morwamotshe Sekhukhune

Bapedi Acting Chief.

22nd April, 1957.

Maroteng.

p.90

Native Commissioner, K34/120
Sekhukhuneland.

P/Bag Lydenburg.

2nd June, 1956.

Kgoši M. Sekhukhune,
Mohlaletse.

Maduma,

O tsebišwa gore pitšo tše latelanago. Ya pele e tla dula Mohlaletse ka Labone di 14 June 1956 ka nakə ya lesome le motsho (11 a.m.). Yona ke ya go dira setlamə (resolution) sa moagə wa sekolo sa "Secondary" mo polaseng ya setšhaba sa Bapedi theng ga Mohlaletse.

Maduma,

R. C. Durno.

Native Commissioner,
Sekhukhuneland.

Go ſuhlanwa ka melomo Maroteng 1957.

Ngwaga wo wa 1957, Marota a puſō ya kgoſi Morwamotshe Sekhukhune ga go bosana, Bapedi ba tiena nxa! Ebile ba mmuſō wa makgowa ba tsene ka gare go setſhaba, ebile go swerwe Ngwana Phethedi Thulare le Godfrey Mogaramedi Mpjane Sekhukhune ka kgwedi ya Hlakole - (April 1957), ba iſitswe tahlong (Deportation) kuwa (Zululand). Gomme taba-kgolo ke ka molaō wa Bo-ipuſō bja batho baso (Bantu Authorities Acts). Gape-gape go lahlilwe Hezekiel K. K. Maredi le Kgagudi Moruthanyane Kgagudi ka kgwedi ya Dibatsela 1957. Gwa swarwa le banna ba 5, e mongwe wa bôna ke moruti Judas M. K. Hlakudi, gomme bakhwi ba 5 molato wa bôna o tla sekiswa ka la di 14th Nthole (January) 1958. Dijō ga di fologele motseng wa geſu Maroteng. Kgoſi Morwamotshe o emiſitswe dikahlolong tša kgôrô sebaka sa kgwedi tše tharo:- Nthole, Dibokwane le Perekgong 1958. Makgowa ba re mokgalabje Kgobalale Sekhukhune e be yena moahludi wa melato. Ga go tsefe selo matſatſing akhwi; banna ba robala kgorong ya moſate mosegare le boſego go leta kgoſi. Ditaba di eme ka maſimêlô, le gôna ga re tsebe gore e tla beſolwa ke mang?

Majækane le setſhaba go dula diphuthêgô tša dithapêlô go Modimo fa laneng la moſate ka diſontanga. Go fo hlwa go itsano, ga go se sa felego, go tla feta. Eupja ga ele kgang ya bofofu e ka se kgône selo. Molaō o buſa mongwadi wa ôna, le barongwa kuwa Legodimong le le kgôthwa ba buſwa ke molaō. Dikgoſi di buſa rena batho ka molaō, gomme le bôna ba buſwa ke ôna wa Modimo le batho.

p.92

Araba diputšisò ſidi:-

K34/120

- (1) Naa tſhuhlano ye e diregile neng?
- (2) Go ile gwa swarwa bo-mang?
- (3) Gape go ile gwa swarwa bo-mang?
- (4) Naa batho bakhwi ba swarèlwang ba lahliwa; keng sewe
ba se nyatſago?
- (5) Naa tſhekisò ya Judas Hlakudi le banna ba bahlano e tlo
ba ka la di kae?
- (6) Naa kgoſi Morwamotshe o emiſitſwe dikahlolong tſa
ſetſhaba kgwedi dife?
- (7) Naa tſhuhland ekhwi ke mathòrò fa Mohlaletse?
- (8) Afa barongwa kuwa Legodimong ba boloka molað?
- (9) Akere molað o buſa ba-ngwalèlwa gomme -ngwadi ana mongwadi
wa ôna ga o mmuſe?

N.B:- Hlòkòmèla gore taudiſò e ngwadilwego ga e hlabole gomme
le gôna ga e na nthla, e fo ba sepipimpi. Bapedi ba a kwa
boipusò feèla ba ſitwa ke phereketsò ya molemi (Trust land)
fa Sekhukhuneland. Eupja go ka se kgonègè go ſatola molað
wa bo-ipusò elego tiro ya (Parliament) ya makgowa ke babuſi
ba rena gomme le bôna molað owe o tla ba buſa.

Mohlaletse Bantu Primary School,

P. O. Tšatestad,

via Pietersburg Tvl.

10th Feb., 1958.

Go Mongwaledi wa Sekhukhune School Board,

P/Bag Sekhukhune.

via Lydenburg.

Maduma,

Tsebišo ya gago ya ba-Mmušo No. NTV/5/4/Z.8 ya la di 20th January 1958 e arogetšwe ka manyami a magolo ga modiro wa barutiši ba sekolo seno sa mmušo o tla fēlēla ka di 31st March, 1958. Re nyamile ka kudu ga re lahliwa ke mong wa rena, kgoši. Re ya bōna ka mowe setshaba se robileng molaš wa gago, gomme le gōna o re befeletswe ka kudu; o re tseba re le ba se nago tsebō ya melaš ya dikolo. O reng wa re lahla?

Kgoši, rena maloko a mararo a komiti sekolo re boledisane ka mabapi le tahlo ekhwi ya sekolo. Gomme kgcši, ka thapēlō le kinamēlō - morwahle, phuralēlō ye ya gago e bohloko, re tla goboga fa Transvaal, South Africa. Kgoši re llēla maseya a se nago molato, se re lahla Thobela.

Ka boikokobetsō wa gago mohlanka,

Motubatsi

Mongwaledi Sekolo Komiti.

Mongwaledi wa School Board,
 Sekhukhune School Board,
 P/Bag via Lydenburg.
 20th Jan., 1958.

Mongwaledi wa Sekolo Komiti,
 Mohlaletse Bantu School,
 P. O. Tšatestad.

Ka Notice ya barutiši ba sekolo sa geno.

O tsebišwa gore ba-Mmušō ba ntaetše gore ke tsebiše
 barutiši ka moka ba sekolo sa Mohlaletse gore mošomo wa bôna
 wa borutiši mo sekolong sa Mohlaletse o tla fêlêla ka di
 31st March, 1958.

(signed) J. M. Nkadimeng.

Mongwaledi w₇ Board.

N.B. Lemoga kgaoganyong ya 47. E sa fêle e gatêla pele
 tshuhlêgô ya motse wa mošate - Maroteng. Sellô sa batswadi
 ke "joo!" ra lahlêga! Re tlo iša kae maseya a renai?
 Taba e ferekanyago Maroteng ke boipusô "Authorities Acts"
 le "Trust land". Ge e le Bantu "Education" yôna ga ba
 belaele, gobane makgowa ga se mohuta wa ma-Afireka. Bapedi
 thaetsang molaô wa Ramošweu, ba fentše bo-rrawesu ka marumu.
 Ga mehla eya-eya le bôna ba tla wišwa ke mohuta o mongwe.
 Tlogêlang mašata, rapêlang Modimo wa badimo; o gôna ka go
 sa felego.

Author.

p.95

Ref. No. NTV/S/4/Z.8

K34/120

Mongwaledi wa Lekgotla la Board,

Sekhukhune Bantu School Board,

via Lydenburg.

19th Feb., 1958.

Mongwaledi wa Sekolo Komiti,

Mohlaletse Bantu School,

P. O. Tšatšestad,

via Pietersburg.

Ka: kgopelô ya Komiti ya geno

Thôbela,

Lengwalô la gago la di 10th Feb., 1958 lekgotla le le amcgetše. Lekgotla le ntaetše gore ke go tsebiše gore bjalo ka ge mpherefere wa sekolo o dirilwe ke kgoši le setshaba, esego Sekolo Komiti, le palêlwa ke go ka iša kgopelô ya Komiti go ba-Mmušô.

Ka maduma le koikokobetsô

(Signed) J. M. Nkadimeng.

Mongwaledi wa Lekgotla la Board.

NB. Bôna Letlakaleng la 93. kgopelô

Author.

Eana ba motho ke thaka, ba a naba. Me n  ya Bapedi.

Bapedi ba Thulare e bile set habana se senyane ga ba arogana le Bakgatla ka-Makau mo tikologong ya Rustenburg. Gomme ka tekany  ya mabaka, ke ka 1600 A.D. Gomme ba sepela ba khut a ngwaga ana e mebedi, ka baka la dij . Ya Kgoro (Eronkspruit) ba kile ba  ma le ntshe. La bobedi ba khut a (Nebo Middelburg Tvl.) gomme ba re ka go kgahlwa ke mohlare o bit wang Mohlek  (Mogalatladi), ba re ke rena Bahlak , bara-pogole a Ngwato le Bauba. Go tloga mo Nebo (Pokwane) ba tlide ba khut a Ma adi ana Bonwatau (Duizend-Annex), gomme g na ba be ba sa bina Kgabo. Bangwadi ba bang ba re ke kgabo ya sebatana (Tudu) gomme ba bangw  bakgalabje ba re ke kgabo ya moll . Eit e ga ba tloga Bcnwatau, ba bolaya phuthi. Seripa sa mo ate sa hlanog la kgabo, ba th ma go bina phuthi. Gape-gape, eit e ge ba le ka godimo ga thaba ya Leolo (Lulu mountain) ba fihla fel  ga mohlaka, g na ba t pa mootlwa wa noko kgaufsi le mchlopi c a get ego ke seolo ba re: "Maboth la".

Mokgekolo e mong e a phedilego sebaka se setelele a th ma a r ta a re: "Re bowa mchlake-mchlaka mar le: ga mchlopi wa Mmasebutla sa dimo; re bowa seolo Mathebo"! Gomme mo Bapedi ba hlanog la phuthi ba th ma go bina noko go fihl la lehono 1958. Seripa se sengw  ga se sa bina y na le lehonc. Makgata c bina t hwene. Mabogwana o sa bina kw na. Ejale, Bapedi ba theoga theba ba lebant e bohlab la-t sat i ka ta l  ya makgoloab na. Ba fihla Tubat e, ba aga ka mo ono go lebana le polasana ya Manoke, (Manenke), g na set haba se ile sa dula setakana se seteletsana; ke ge t shuhlan  e th m ga. Kgo ana Mampuru I a  wahla a tshela Lepelle.

p.27 Fa Tubatse re hweditše go tlide pele dikgôrô tše:-

Bogopa, Mafiri, Tlaka le Maleka. Gomme Mafiri le Maleka
le Mafiri bôna ba bina noko ya bogwaša-a bja phakana- a dimo.
Tlaka yena sa bina tshwene le lehono. Noku ya bogwaša ke
gore "Sehlong".

Baithuti ba ka lemoga gore meenô ekhwi ya setshaba sa
Bopedi ga e aroganye motho, aowa! Ke mekgwa fêla, ge e
kaba gore e na le mohola gôna re tla tshitlana, ra sebe selete.

Bapedi mcla ekabe re agile gammôgô, motse wa Maroteng o
kabe c swana le metse e megolo bjaleka "London, Berlin, Paris,
Holland, Washington, Cape Town & etc.

Go phedišana ka go lomana le go bakišana mejô ke taba
e sekôbô. Gape-gape o ka lemoga gore Bapedi e be ele setshaba
se segolo ka baka la go nyalêlana mabônê ka ditshabana tše ka
mathoko ke gore Nkadimeng, Masemola, Kgaphola, Radingwana
Mashabela, Mphahlêla, Matlala, Maisela, Barôka, Mohlala le
Batshweng. Gomme le ge lehono re aroganywa ke melaô e mefsa
ya sekgorwa, ka baka la thutô ya mangwalô re be re tla bopêga
setshaba se segolo mehleng e tlago. Eupja tsewe ka moka di
tla lemogiwa ke ditlogolwana tše di tlogo belêgwa.

Ge ele mbapi le mabônê bôna kgaoganyô ya XIX. (19).
Ga re bala ditiragalo tsa go bupja ga motho lefaseng re hwetsa
go le gôna fêla mehla ya lehono a re ithuteng gore kôpanô ke
maatla a go fêle kgêthologanô ka meenô ya dibatana.

Araba diputsišô tše ge o na le pelo-theri.

- (1) Naa Bapedi ba arogane le Ba-Makau kae?
- (2) Naa tekanyô e kaba ngwaga ofe?
- (3) A nke o swayê makhusô a bôna gararo.
- (4) Naa mohlare o ba rego ke mohlako o hweditše kae?
- (5) Bapedi elego ba hlanogetše meenô e mekae?
- (6) A nke o nthêtêlê serêtô sa moenô wa bôna bjale.
- (7) Naa serêtô se se retilwe ke motho o bjang?

- p.98 (8) Ke sefe serina se sego sa hlanogâla moenô?
- (9) Ba lebanya kae ga ba fologa Leolo?
- (10) Naa polasana ya Morêna Manonke wa e tseba?
- (11) Ga tshuhlègô e thomile go thubile mang?
- (12) Ke dife dikgorô tše tlilego mathomô fa Tubatse?
- (13) Naa batho bakhwi ba binang?
- (14) Naa tshitlanô e na le mohola setshabeng?
- (15) A nke o swantshe, ke metse efe?
- (16) Naa setshaba sa Bapedi se namaletse ka baka la mohola ofe?
- (17) Naa karognô e thomile ke Bapedi feela?
- (18) A elegô mehleng ya lehono re swanetse go ba bjang?

Tabane

E mong wa seripa sa Bakgatla

Dialelana Dihlašana

Modise

Kgoši ya Bakgatla ba Makau

Le Lellaten'

Morwamotshe

Mampuru I.

(O hlosa bogosi ga

Nokolane

Mafefè Haenertsburg

Sub-district

Zoutpansberg)

Dikotope

Thulare

A bolawa ke Thulare

Malekutu I Matsebe

Phethedi Motodi Makopo

(O loiwa ke (O bolailwe

(Ba bolailwe ka ntwa

Matsebe ka ke bo-nswanabo) ya Umzilikaze)

bohlwele

Sekwati

Mampuru II.

Sekhukhune I.

Kgoloko

Malekutu II.

ana

(O buša seripa sa Mašile

Bapedi fa Mamone

District Middelburg Morwamotshe II

Makabeteng

Transvaal)

o biditswe

Sekhukhune II.

1905 Kgolané Marisane

(Kgoši ya seripa sa

(O buša seripana sa

Bapedi Sekhukhuneland

Bapedi Sekhukhuneland)

District Lydenburg)

District Lydenburg.

Thulare II o biditswe

15 Dibatsela 1940.

Morwamotshe ke

moswaredi wa bogosi 1945).

Dikgoši le dikgošana ba sa phelago ka 1954 A.D. Sekhukhuneland area.

- (1) Acting Paramount Chief Morwamotshe Sekhukhune.
- (2) Chieftainess, Diphala Ntwampe L. Mampuru.
- (3) Chief Michael Morewane Riba.
- (4) Kgošana Mahlagare M. Mohlala.
- (5) " Eliase Maroga.
- (6) " Kgetshepe Mafolo.
- (7) " Phaswane Magoši Mashabela.
- (8) " Marathane Maisela
- (9) " Lefakgomo Selepe.
- (10) " Kopjane Sekwati.
- (11) Chieftainess Makopi Kgweite.
- (12) " Kante Mathume Mohlala.
- (13) Kgošana Mmutlane Maahlo.
- (14) " Matshiri Malepe.
- (15) " Kgolane M. Phasha.
- (16) " Mahlagaume Makofane.
- (17) " Makgamathi Mashishi.
- (18) " Ngwananoka M. Kgolane.
- (19) " Sekwati Seraki Sekhukhune.
- (20) " Mahurane Komane.
- (21) " Mathume Moela.
- (22) " Mcsese Magolego.
- (23) " Johannes Kōbe Nkosi.
- (24) " Ngungunyane Shopeyane Maphehle.
- (25) " Pudi Mosehla.
- (26) " Kgolane Kgoloko.
- (27) Chieftainess Dithobolong Ramphelane Nkadimeng.
- (28) Kgošana Malekutu Makgeru.

- p.100 (29) Kgošana Kabu Sefogole Makgeru.
 (30) " Piet Mashegwana.
 (31) " Sekele Seopela.
 (32) " Thana Tshesane.
 (33) " Mapitsane Manogogo Maila.
 (34) " Jan Lekentle Mohlala.
- p.101 (35) " Dithlakaneng Mogashwa.
 (36) Kotole Rahlagane Matlala.
 (37) Chief Frank Shikwane Maserumule Matlala.
 (38) Kgošana Marekus Sinamela.
 (39) " Leseedi Mawela.
 (40) " Sepeke M. Ratau.
 (41) " Moepadira Mampuru.
 (42) " Matshupe Tswana Maila.
 (43) " Dinkwanyane Sekhukhune Sekwati.
 (44) " Selematsela.
 (45) " Mampuru Malekana.
 (46) " Mogeng Maphoto Rancho.
 (47) " Phatane Masha.
 (48) " Magomarèle Maphophha.
 (49) Chieftainess Ngwanamchube Lobang Mahlopi Kgaphola.
 (50) Kgošana Pcdile Mpetle Radingwana.
 (51) " Lekwankwa Mmela.
 (52) " Tabaka Mohlala.
 (53) " Nkope Mokgoko Matshatsha.
 (54) " Zakaria M. Senkgadikgomo Makgata.
 (55) " Sclomon Kgagudi R. Sekhukhune.
 (56) " Ramakgwale Phahlamohlaka.
 (57) " Moruthanyane Seroka.
 (58) Acting Headman Ramosedi Phokwane Phasha.
 (59) Chief Mankopane Korane Nchabeleng.
 (60) " Potlake Nkwane Phasha (Masenyeletše).
 (61) " Komane Moloke Nchabeleng.

- p.101 (62) Kgošana Matleu Mashabêla.
 (63) " Maime Moswatse Maisela.
 (64) " Mapharase Maisela.
 (65) Chieftainess Diphala L. Matlala.
 (66) Kgošana Nkotwane Masha.
 (67) " Moribisane.
 (68) " Sethokgêla Maepa.
 (69) " Ben Ephahlele Maloma.
 (70) " Rankganyane Ratau.
 (71) " Phetlane Phetla.
 (72) " Petrus Makopole Masha.
- p.104 (73) Victoria Thorometšane J. Dinkwanyane (chieftainess).
 (74) Maokeng Kgwete.
 (75) Selala. (Lekgage).
 (76) Maria Morise D. Moretsèle (chieftainess).
 (77) Kgobisi Mashegwana.
 (78) Motuku Seopela (Headman)
 (79) Mamphashane Mpuru "
 (80) Senyane Makuwa "
 (81) Jonas Tshehla "
 (82) Zikaula Monyamane "
 (83) Lepudi Makola "
 (84) Mojalefa "
 (85) Marabunye Makola "
 (86) Kgopane Galaka "
 (87) Letlou Tsebane Leshaba "
 (88) Phaletša Mabokwane "
 (89) Morwashai Komane "
 (90) Sethokgele M. Maepa "
 (91) Legare Mashegwane "
 (92) Morwabogae Makwane "
 (93) Mohlahlo Masha "
 {94}--Mer-

p.102

Makgomana a kgaussi le mošate wa Maroteng.

Bahlomphegi bakhwi ba hlomphega ka kudu ka gobane ba nyala mabonē gore dikomana tša bôna di babalêlwê ke kgôrô e kgolo ya mošate, gomme ga ba ntšhe lehlakori ana sebegô, ba ka loba fêla ditshwanêlô tša go tseba mong wa bôna ka mekgwa le melaô ya Sepedi.

Siba:-

- (1) Setlamorago Phafane Mampuru.
- (2) Monampane Phaswane Mashabela.
- (3) Pautu Matsemela.
- (4) Potlake Sebope Tladi.
- (5) Seabe Matshi.
- (6) Modupeng M. Makola.
- (7) Dinakanyane Kgobalale Seroka.
- (8) Phophedi Makuwa.
- (9) Mamogudi Matlou
- (10) Mabule Malleka Mositsa.
- (11) Letshela Legopane Matlala.
- (12) Mametša.

Banna ba butšigo mediro ya kgwêbô fano Sekhukhuneland; e sa sepela gabotse. Siba:-

- (1) James Mabowe Sekhukhune.
- (2) S. J. Riba.
- (3) Lucas Kupe.
- (4) M. J. Lesufi.
- (5) N. Phori.
- (6) Marodi (F) Nchabeleng.
- (7) Uria D. Ntswane.
- (8) Dinkwanyane Nchabeleng.
- (9) Kopjane Nkopodi Mahlagauame.
- (10) Malese Nchabeleng.
- (11) Setsweke Phala le G. G. Sekhukhune & Cc.
- (12) Judah Phogoti Maredi.
- (13) Joele Mogale.
- (14) (Mohu) Johannes Mathetše Maisela.

Sekhu ke taetsô e kopana ya kgosi Morwamotshe II le morwaye Sekhukhune II.

Morwamotshe II.

Sekhukhune II. Malekutu Ramphelane Nyaku Kgoloko Tenyane Mpjane

Sekhukhune II.

Thulare II. Malekutu. Kgolane Phethedi. Mogase Sehlophe.

Ngwanatsomane. Mosehla

Thulare II.

Mabapi le bana ba kgosi Sekhukhune II ke bona elego dihlôgô tsa malapa á a masome a metso e mebedi, gomme ba bang bo hlokile thari ya masogana. Ga ele Thulare o na le masogana, eupja padiso ya bona e tla bonala mohlang e mogolo wa bona a dula setulo.

Thulare o ile badimong ka la 15 Dibatsela 1940. O be a soma fa "Native Affairs Department" mo (Head Office) Pretoria City. Basadi ba gagwe ba fetsa seatla (5). Go tlogile ba bararo. Thulare e be ele motho wa thutô e botse ya mangwalô a Seisimane.

p.104	(94) Mogorwane Phelane	(Headman)
	(95) Sebakane Mamonyane	"
	(96) Robert Mokobane	"
	(97) Eliase Kgwele	"
	(98) Setemere Manyaka	"
	(99) Maputle Maroga	"
	(100) Ntweng Mpuru	"
	(101) Maputle Monana	"
	(102) Marekolle Mahlwane	"
	(103) Kgasone Shai	"
	(104) Ditolo Mckgwadi	"
	(105) Tshirane Malekana	"
	(106) Moloko Mankge Sekwabatlane	"
	(107) Klass Magakwe	"
	(108) Motlake Mogashwa	"

Ka letšatši la di 11th March 1955 ka nakô ya 11 a.m.
 mosong go be go dutše kôpano ya batswadi ba bana ba Sekhukhune Primary School, batho e be ele 108. Kgosi Morwamotshe, Acting Paramount Chief ya Bapedi le mokgalabje Kgobalale Sekhukhune ba le gôna.

Kôpano ya kgêthô ya maloko a School Board le School Committee. Modula-setulo ele Morêna Matime Matlala.

I

Ba kgethilwego go ba School Board:-

- (1) Morêna Ben Motodi Sekhukhune.
- (2) " James Mabowe Sekhukhune.

II.

Ba kgethilwego go ba maloko a Komiti Sekolo:-

- (1) Morêna Ben Motodi Sekhukhune (Chairman).
- (2) " Hezekiel K. K. Maredi (Vice Chairman).
- (3) Reverend Edward M. E. Motubatsi (for Government).
- (4) Morêna William M. Sekwati (" ")
- (5) " Setlamorago Sepadi (" tribe)
- (6) " Manthwadi Puleng Lesufi (" ")

Eitše ka morago ga poledisanô e bose ke ge Morêna J. M. Sekhukhune a kgopêla moruti Motubatsi go phêtha modiro ka thapêlo go Modimo. Ka uri ya 2:30 p.m.

Ben M. Sekhukhune (Chairman)

Edward M. E. Motubatsi (Secretary)

Mohlaletse Sekolo

11/3/55.

N.B.: Leina la sekolo sekhwi le fetotswe gore ke Mohlaletse Bantu Primary School ka baka la Sekhukhune Secondary School se tlago agiwa mehleng ekhwi.

Neelô ya maatla a Thlasêlo. (Warrant.)

Wene: Zakaria Molebeledi Senkgadikgomo Makgata, ke go neela maatla a go khuduša le go tshumêla ka moka nyakwana ya:-

- (1) Jim Marei Tax. No. 201/3/334.
- (2) Jappie Magugudi Tax. No. 201/14/220. fa polaseng ya Drakenstein No. 31 Nebo area Grobersdal district.

Mabaka ke gore ba gana go patêla tshalete ya khirô ya naga ya setshaba sa Bapedi.

- (1) Mabêlê.
- (2) Mamati le mabjang ao ba a rekileng o seke wa di tshuma.
- (3) Marumu le dilêpê tša bona o di romêlê fano go nna ka motseta, Leseilane Moshabi Radingwana a tlê natšo fano go nna Maroteng.

Modimo Boloka Mohumagadi.

God Save the Queen.

Morwamotshe Sekhukhune

Acting Paramount Chief.

Lehno 7th Dibatsela 1954.

Mohlaletse Sekhukhuneland.

Kgôrô ya Matubeng a Sekhukhune II e hlôkômèlê.

- (1) Mosadi Sehorane, kgaitšedi ya kgošana Sepêkê Malakeng Ratau, o hwile a se na ngwana wa mošimanyane; e fo ba dikgarebe tše tharo. E mongwe a bolawa ke legadima 1949.
- (2) Setšhabana sa ga Kgwete ba senyegetšwe ke kgošana. Ntwampe Kgwete o pherekane hlôgô gomme meala ya pušwana e swerwe ke mohumagadi Makopi ka kgonthiso ya kgôrô ya Maroteng, 1951.
- (3) Mohumagadi Malefjwane Setifina Morwamotshe lege a be a dula le kgoši Sekhukhune II, e be e foba moapei (cup-bearer); ke mosadi wa (mohu) Malekutu Morwamotshe Sekhukhune.
- (4) Mohumagadi Maremele, mmago Matšhile Sekhukhune o ebe a felwe mmago Thulare ga a nyalwa ka dikgomo tše setšhaba ke Marota ga Mphahlela (1899) ele motho wa mmago kgoši.
- (5) Mchumagadi Mošiane, kgaitšedi ya kgošana Kôbê Maphehle o na le bana ba babedi go o spetše nabô o ile kuwa Swaziland ka (1921).
- (6) Morêna Moruthane Sekhukhune Sekwati e be ele modiši wa kgoši Sekhukhune gomme o be a fiwa kabêlô ya leswafo, ele nama ya gagwê ka molaô wa Sepedi.
- (7) Morêna Lethoke Mashabêla e be ele mogotsi wa mollô fa kgorong e kgolo ya Marota, gomme a se na kabêlô ya nama fa kgorong. O be a fiwa ka mphaka.
- (8) Mohumagadi Malesibe Sekhukhune, morwedi wa Sekôrôrô e bile moopa gomme thlatswadinôka ya nyalwa ka ll dikgomo. O ganne go tla bogadi le lehono (1932).

Kgôrô ya mošate e rôla maina a bogolo, 19th Mopitlu 1951.

Maina a beilwe ka tatôlanô ya batswadi bogolwane mo kgorong
le malapeng.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| (1) Leganabotho Thulare | (20) Madinoge Sebope |
| (2) Malekutu Thulare | (21) Malebale Sebope |
| (3) Phethedi Thulare | (22) Nkopodi Ramphelane |
| (4) Mafete Thulare | (23) Mpjane Ramphelane |
| (5) Tlakale Thulare | (24) Mošiane Ramphelane |
| (6) Matsebe Segwarihle | (25) Bafedi Ramphelane |
| (7) Bafedi Morwamotshe | (26) Ramphelane Mametsi |
| (8) Diphale Malekutu Sekhukhune | (27) Sebotse Mametsi |
| (9) Motubatse Kgolane | (28) Manyaku Mametsi |
| (10) Mošiane Kgolane | (29) Lekoko Moleke |
| (11) Dikoti Kgolane | (30) Segopotše Moleke |
| (12) Kgoputšo Phethedi | (31) Tsêke Mabowe |
| (13) Letswalâla Phethedi | (32) Nkahloleng Mašupjwe. |
| (14) Matsebe Sekwati | (33) Mankopodi Mašupjwe |
| (15) Segopotše Mosehla | (34) Nthepe Mašupjwe |
| (16) Kgetshepe Mosehla | (35) Tsêkê Moruthanyane |
| (17) Matime Mosehla | (36) Kgoputšo Moruthanyane |
| (18) Morewane Mogase | (37) Maletsiri Tsêkê |
| (19) Mamasegare Sebope | (38) Makokong Mabatane |
| | (39) Motubatse Mabatane |
| | (40) Sebotse Mabatane |
| | (41) Khudu Mabatane |

Mohlang bana bakhwi ba rôlwa maina ebile monyanya o
mogolo. Baphorokitšhi ba leina ka sebete sa kgomo e be ele
Morêna Kgoloko Morwamotshe le Morêna Kgêtshêpê Makwatanyane.
Mophoroketšhi ka go pshwâla ka motôgô ele mohumagagi
Mamohube Moruthane Sekhukhune.

- p.108 Go ya bônagala gore khudu ga e lahle legapi la yôna. Go pshwêla ka bjälwa ke pontsho ya bontlê. Go loma ka sebete phatleng ke taetšo ya tiišeletšo ya badimo ana bo-Rrawešu ba bogologolo. Mokgwa okhu o na le serithi sa leina la
- p.109 Setubatse. Therešo le maetsepelêlô a Bapedi mabapi le thêlô ya maina a mahlalagading e foba pontsho ya go holofêla moëno wa Sehlakwana. Gomme monyanya ke go phasa badimo gore le bôna ba be thabong le batswadi ba bana bakhwi.

Kgomo ya thlabja le bjala e foba sebônwa ka mahlô, gomme kholofelô ele thabišo ya Khuduthamaga ya bo-Rrawešu. Gobane go be go hlôkafetše tsebo ya Dikgapetla ana matlôkô a Efangedi ya "Saint. Matthew 28: 19-20. Gomme ke ka baka lewe eitšego ga baruti ba Lentšu ba fihla mo borwa bja Afrika gomme ga re kolobetswa ra lahla maina a se gagabo rena, ra ithêla a sekgorwa; kganthe re fošisa sa thiagô ya rena.

Ga ele sehlabêlô sa kgomo le bjala di ka se re tsentše Mmušong wa Kgaugêlô le Letagong la Modimo. (Bala Pesaleme 50: 7-13 Vs;) gore dihlabêlô tša nama le madi ga di na mohola bophelong bjo bo sa feleng.

Mekgwa e mentšhi ya Sesotho e foba manô a go ja (dja) gomme bošaedi ke gore go dirêlwa badimong ba Modimo.

A go tsinkelwe therešo mangwalong a makgêthwa, esego (Histories), aowa! Ona ſia:- (1) Job., Psalms, Proverbs, Ecclesiastic & The Song of Solomon), le masome a mabedi le metšo e ſupago - Dipuku tša Tesetamente e mpsha.

Dipuku tše di tlo go ba seetša le thlathollô ya diphiri tša Modimo.

Mekgwa ya rena Basotho, re latêla mogofe ana megofe ye e se nago mohola mohlang wa karogano ya Moya le Nama.

- Ke ya rereša kuwa gae mašaka, mašemo le mabenkêlê a dinama ga a di ntshe. Ge o ka ithuta, wa bala ka hlôkômêlô gabotse fa Tasetament ya Kgale, o tla lemoga gabotsana gore p.110 ka moka medirô ya dihlabêlô ga e na mohola, e be e foba dikholofetšo tša mahlatse le ya lefase la Kanaan goba bohwa

p.110 bja bana ba Iseraele, esego bophelô bjo bo sa felego, aowa!

Go thôma ka Adam go fihlêla ka Abraham ga gona kgwêrandô ya bophelô bjo bo sa feleng. Jesus Kriste yo a boletswege ke Baprofeta ba lesome le metso e selelago ke yena a neetsego ditshaba ka moka kutullô ya mmusô wa Modimo (bala St. Mark 16. 14-16; St. John 3. 16-17; Revelation 22. 15-18.

Araba diputšisô sidi:-

- (1) Go loma ka sebete go hlologeleta eng?
- (2) Naa bakgemi e be ele bo-mang?
- (3) Naa tiišeletso ke serithi sa eng?
- (4) Ke ka baka lang apedi ba sa lahle mokgwa wo wa segagobo?
- (5) Naa maetsepelô a go râla maina keng?
- (6) Naa monyanya ba holofetseng ka ôna?
- (7) A nke o nthlathollêlê sehlabêlô sa kgomo le sa bjålwa.
- (8) A elego dikgapetla keng?
- (9) Afa ke phôsô go hlanogêla maina a Sesotho?
- (10) Naa ke puku efe ye sehlabêlô sa kgomo se se nago mohola?
- (11) Ke dife dipuku tše 5 go Tastmente ya Kgale go bitswa e kgêthwa?
- (12) Naa karogandô ya Moya le Nama keng?
- (13) Akere kuwa badimong re tlo ba le mahumo ka moka a lefase?
- (14) Naa medirô ya dihlabêlô ebe e holofetsa e ſupa kae?
- (15) Naa Adama le Abraham ba kile ba holofetswa bophelô bo sa feleng?
- (16) Ke mang senatla sa go bulu ditshaba tsebô ya Mmušô wa Magodimo?

p.111.

Kgaogonyo LIV.

Sehlôphana sa Ba-Maša-gosêbo ba kgošana Makopole.

Kgošana Petro^s Makopole Maša ke moswa wa Bapedi, mmagwê ke e mongwê wa barwedi ba Sekhukhune I. Ba be ba agile polaseng e ba rego ke Kalkfontein ka mošola wa noka ya Tubatse.

Eitše fa mathômong a pušô ya kgoši Morwamotshe Sekhukhune ka 1949, leburu la polasa la thôma go ferehla Ba-Maša. Yare ka la di ll Hlakole 1949, "Native Commissioner ya Sekhukhuneland" ya tsebiša dikgoši tsekhwî:- M. Sekhukhune, Frank S. Maserumule le M. Kgoloko gore ba kôpane naye le Ba-Maša mo Kalkfontein, ebe pitšô. Gomme le yena leturu la sebakana sewe, gomme le kgošana ya "South African Police" a le gôna.

Eupja Ba-Maša ba ngangabala go khudušwa, ba re naga ye ke ya bôna, ba e rekile ka £1000. Yôna ba e neetše moemedi wa bôna elego Morêna Basmer. Dikgoši tše tharo tše ba leka ka maatla go bontšha mabaka a kwêla-bohloko go Ba-Maša gomme ya ba gôna ba ngangabalang.

Ke mowe e mongwe wa Letsôgô la kgoši Maphuthe a ilego a eletsâ Ba-Maša mabapi le tumêlêlanô e ilego ya saenêlwâ ke kgoši Sekwati I ka di 17th November 1857 ka kuwa Thaba-Mosêga.

Ba-Maša ba tshêla legowa le mogofe. Kgošana ya S. A. P. a re: "Mohlang ke tlâng ke ſikere molač magetleng aka le seke la tshaba, monna gomme a namêla thaba ela. Ke bonâ a eme senna go swana le lehono".

Pitšô ya tswalêlwâ pula ya seretla e ena, gomme ele matlôrô-tlôrô. Yare go khulene, ra tše tsela goya Mohlaletse.

p.112 La fihla letšatši la masetla-pelo go Ba-Maša ka kgwedi ya Moranang 1949. Dilori di feta masome a ſupang, dimôtôrôkari ele ya "Chief Native Commissioner, Native Commissioner" ya Sekhukhuneland le wa kgoši Morwamotshe Sekhukhune le matona a gagwê le "Senior Secretary", Edward M. E. Motubatsi go hlabeng ga letšatši.

961

p.112

Dilori di rwele masōle, gomme ba ūkere molaō magetleng a bōna (melongwana-meswana).

Ra hwetša kampō e kgolo mo leopeng la Kalkfontein.

Mokuditane wa Ba-Maša wa re kgwathi! Banna ba namēla thaba, ba sadī le bana ba bangwē ba utama maopeng le maf sikeng.

Mabōtō a nyakwana le medutudu a phušulwa ka ditereketare.

Mengwakō e hlathwa, diphata le mabēlē le melope le bana ba nametšwa diloring, ba išwa tahlong Magaragareng "Geluks Location Sekhukhuneland"; yaba 'nyatša-molala e hwile molaleng'.

Ka di 16th Dibokwane, 1950 sellō sa kwala kuwa Magaragareng, dibeeleng tša ditente tša Ba-Maša; e be ele ditente tša Mmušō go ūgeletša maseya marung le go tonyeng.

Ke ge Komišinare a hlabēla kgoši mokgoši gore kōpanō Magaragareng. Ba-Maša ba re "go nya go eme re lahlile".

Kgoši Morwamotshe a re: "arieng polaseng ya setšhaba ka Loopspruit, Nebo area. Le lahleditšwe ke I.C.U., lehono e kae"? Komišinare a re Ba-Mmušō ba etla go tlo tše ditente tše, kgaufsi.

Morēna James Mabowe Sekhukhune a re: "Le a ntseba gabotse lena Ba-Maša ga re le kuwa sekgoweng; ke lw kwēla bohloko bjale ka ga le le bana ba Thulare, bōnang lehono! Ba-phetla ga ba ka ba ngangana le mong wa polasa, ba ile ba itahlēla go mong wa bōna gomme ba dutše gabotse kuwa Spitzkop - Hlōgōtlou. Ke Ba-Maša ba falalēla Strydkraal Trust Farms.

p.113 Araba diputšisō; tšikarō ya Molaō.

- (1) Naa mmago Makopole ke morwedi wa mang?
- (2) A leburu le tshwentšé Ba-Maša ka pušō ya mang?
- (3) E bile ka letšatši lefe e dutše Kalkfontein?
- (4) Dikgoši e bile bo-mang?
- (5) Afa leburu la polasa o bile gōna kopanong ye?
- (6) A Ba-Maša ba ile ba dumēla khudušo?
- (7) Gomme ba reng gomme ba re tšahalete ke bokae?
- (8) Ba itše ba ineēla mang?

- p.113 (9) Ba-Maša ba kile ba rata go thaetša kgoši tše?
 (10) Naa ke ofe yo a ileng a bapišetša Ba-Maša, kang, neng?
 (11) Bjale ba reng Ba-Maša-bosēbo?
 (12) Kgošana ya S. A. Police a fetola a reng?
 (13) Naa go ile gwa dirēgang ka letšatši lewe?
 (14) Eitše go hlabeng ga letšatši ba dirēgēlwa keng?
 (15) A molaō o šikerwego ke masōle ke selō sefe?
 (16) Afa mokuditane wa Ba-Maša o sa kwala?
 (17) Ba ile ba tshabela kae banna le basadi?
 (18) Naa setšhabana se se ile sa lahlwa kae?
 (19) A bagologolo ba reng ka nyatša-go-botšwa?
 (20) Naa sellō sa Ba-Maša sa kwala ba le kae?
 (21) Ba-Maša ba ile ba reng?
 (22) Kgoši Maphuthe a reng go bōna?
 (23) Naa Loopspruit e rekilwe ke mang?
 (24) A Maša o be a forwa keng?
 (25) Komišinare a reng go ba-Maša?
 (26) A seboledi sa temošō go Ba-Maša ke mang?
 (27) Ba falaletše kae Ba-Maša, nageng efe?

NB. Bo-rrrawešu ba itše "segana go botšwa se tla bōna ka marōpō". Gape ba re: "Tsobe le sa swego le na le setlang se setala ka gare".

Manganga a ja mong a ūna. Gape ba re: "Selo mong a sona".

Kgošana Maokeng Kgwête: Vs. Piet Ntabane.

Ka 1948 Maokeng Kgwête e bile phapanô e kgolo le Piet Ntabane, ngwana wa rangwane wa gagwe, ba hufafélana kôma. Molato wa tshekišano wa fihla kgorong ya Marota gomme gwa fenywa Piet, a re: "sefata", a neélwa phata a tsêna go "Native Commissioner ya Sekhukhuneland area". Bjale kgoši Morwamotshe a tsebiša kôpanô kuwa (Rietfontein district of Lydenburg). Kgoši ya tloga a na le bakgômana bakhwi:- J. M. Sekhukhune, J. R. Sekhukhune, Mokgalabjwe Kgobalale Sekhukhune le E. M. E. Motubatsi (Senior Secretary). Mpherefere wa butšišwa seripa sa letšatši ka moka. Eitše mafelelong phôšô le moreba wa hwetšwa godimo ga Piet Ntabane ka dihlatse le bakgalabjwe ba ntshe. Ba re yo Piet ga re tsebe ga ele kgošana, aowa! Tatagwê e be ele foromane ya polasa ya lekgowa elego Morêna Piet, gomme yo Piet Ntabane o ikgopola bogošana ka baka lewe. Gape rena Bakgautšwana re ya tlâbêga ka ditirô tša gagwê; o thomile kgale a ferehla Bakgautšwana. Mokgalabjwe Kgobalale a èma a re: "Aowa Piet, tatago Ntabane ke ya mo tseba le ramogolwago Maokeng yo a go râlwa yo kgošana Maokeng Kgwête. Kwa monna, tlogêla tša bogoshi bja segagešu. Rena, basotho ba Sekhukhune ga o na tokêlô ya go bolotša kôma kantlê le kgošana Maokeng. Ke tseba le kgôrô ye go laolang kuwa Maroteng.

"Native Commissioner": "Bakgautšwana, le kwelê gape le ya se se boletswege ke kgoši Morwamotshe le batseta ba gagwê. Ke seke ka hlwê ke ekwa pakîšano. Maokeng ke yena mong wa Bakgautšwana ka tlase ga kgoši e kgolo ya bapedi elego Maphutha ditšhaba". Pitšô e tswaletšwe, šalang gabotse. Morêna!

p.115 Araba diputšiso ſidi:-

K34/120

- (1) Naa keng se bakwang; Maokeng le Piet?
- (2) A batho ba ba agile polaseng efe?
- (3) Ke baga kae batho bakhwi?
- (4) A batho bá ba kile ba fihla Maroteng?
- (5) Naa pakisanö e kile ya fediswa?
- (6) Komišinare ebe etšwa kae?
- (7) Kgobokanö ya dula polasaneng efe?
- (8) Naa mafelelong molato o llè mang?
- (9) Ke bo-mang ba nago ba na le kgoši?
- (10) Ba ile ba reng dihlatsé tša bona ofe?
- (11) A nke o bolele ka botlalö taudišo ya mokgalabjwe
Kgobalale Sekhukhune?
- (12) Bjalege "Native Commissioner" ya reng?

The Volksraad of the Lydenburg Republic and the Matlatee Kaffir Chief Sekwati. On the 17th November, 1857; Agreement.

Entered into by the Committee appointed by the Honourable "The Volksraad of the Lydenburg Republic", and the Matlatee Kaffir Chief, Sekwati on the 17th November, 1857, the appointed committee have agreed:- that peace between Sekwati and the Lydenburg Republic shall be promoted as much as can be on both sides. That the people of Sekwati shall not be permitted to pass the Steelpoort River with guns and horses unless by permission, or on being called by somebody, but that they are permitted to hunt "free and unmolested" on that side of the Steelpoort River, on the land now occupied by Sekwati. That Sekwatie shall upon request and indication, at once deliver up the stolen cattle and punish the guilty party. Likewise, that Sekwatie when anyone comes to him and asks for assistance shall then render assistance to such an one, to trace the cattle stolen or bring back the absconded servants and he shall punish the guilty party.

Furthermore that all the people (Natives) who lived beyond the Steelpoort River, on the side of Sekwatie, can be considered as his people; but all people (Natives) on the other side do not belong to him and the white men can deal with them according to their pleasure.

Thus done in the town of Sekwatie on the 17th of November, 1857. The Honourable Committee appointed by the Honourable Volksraad of the Lydenburg Republic.

(Signed) X Sekwatie

X Maetsie

X Mampuru

We, the undersigned Commissioners declare that the above
p.117 marks of Sekwatie, Maetsie and Mampuru, were made in our

p.117 presence by the said Matlatee Kaffir Chief and his Head captains on the date above-mentioned.

(Signed) C. T. van Niekerk member Volksraad.

F. C. Combrink Field Cornet.

O. T. van Niekerk Oson Interpreter.

J. Middel, Ison Acting Secretary.

This document was approved of by the Lydenburg Executive Council on the 9th of December 1857 and by the Lydenburg Volksraad on the 9th April -. Sekwatie died on the 20th September 1861.

Tumelêland e ngwadilwe ka godimo o ka e hwetša go "A short history of the Transvaal tribes". E gatisitšwe ka 1905. E tsomè, o tla e hwetša fa "Government Printing Office Pretoria City".

Mo thlôkomelong ya therešò (Agreement) ye ga se ya senyèga, eupja e ka senywa ke bophôkgô fala, gobane Modimo o re file melaô e lesome ka Moshe, mohlanka wa gagwê gomme ka baka la boota bja nama ya lefase ga re na kinamêlô go yôna. Taba ye e dira baswa go lemoga mokgwa wa bo-Ramošweu.

Lehono rena batho baso re latêla se bolelwang ke bangwadi ba kgale mo go Bibel, naa ga se taba e botse? Ke ka baka lang lehono bo-Ramošweu ba sa latele sewe bo-rragobo ba se phethilego? Ge o ka nagana, enke Mmušò wa "Republic" e be ele wa ditlaela, gomme ga go bjalo; ba ile ba rata kagišò ya kutamo le go se iponatše sedna.

Bapedi ba swere ka bothata mehla ya lehono ka baka la go se rutwê mangwalô le go se lemoge mekgwa ya bo-Ramošweu. A go tadimiwe mafêlêlô a koša Marota.

961

p.118

Kgaoganyo LVIII. (Copy of Original)

34/120

114

Kantoor van den Superintendent van Naturellen,
Pretoria.

12 Augustus 1896.

Certificaat.

Hiermede wordt gecertificeerd dat het "Ethiopian Zending Genootschap" gesticht ten jare 1893 bij de Z. A. R. Regeering bekend Kerkgenootschap is werkzaam binner de greuzen van de Zuid Afrikaansche Republiek.

Verder dat de oprichte van gereuld Kerkgenootschap Mangena Maake Mokone is, en dat de Heer A. A. Willhemse als syn Bestuurder Agent zovals uit uitgediende documenten blykt.

P. M. Joubert.

Superintendent van Naturellen.

Copy Translated.

Office of the Supt. of Native Affairs,
Pretoria.

12th August, 1896.

Certificate.

I hereby certify that the Ethiopian Mission Church established in the year 1893, and recognised by the Government as a church working within the boundary of the Z. A. R.

Further, Mangena Maake Mokone is the Superintendent of the said church, and that Mr. A. A. Willhemse act as his Agent. So it appeared from documents delivered.

P. M. Joubert.

Supt. of Native Affairs.

p.119

Moruti Mangena Maake Mokone o na le padiso e kgolo; yena ke monna wa Madisa a kgošana Mahlagau me Sekwati Thulare. Ga se ngwana wa ba dithunya, aowa! O tlogile gae bosoganeng, a ya perekong a ba a fihla "Natal" mowe a ilego a thôma go tsêna thutong ka botlalo dipolelong tša sekgowa le bolatedi go Badumedi go mangwalô a makgêthwa. A hlôgônlôfatswa boruting fa W.M. Church le barutiši ba sekolo.

Morutiwa wa gagwê e mongwe ya a tsebêgago kudu fano Bopedi ke moruti Samuel Tladi Mabulelong. O kile a ba "Pastor" fano ga Sekhukhune ka 1919. Le lehono Marota ga ba mo lebale.

Tatago rena, Mokone ke yena Lefsika la A. M. E. Church fano South Africa". O thomile kéréké ka leina la "Ethiopian Mission" gomme segokgô sa itshwareletša ka bolepu, a bitsa Ngaka Senior Bishop H. M. Turner. DD. LLD., gwa kôpanywa tše pedi ka 1896, ya ba manoota. Ya ba "African Methodist Episcopal Church".

Moruti Mokone e be ele moikokobetsi, gape ele motho wa go rata ba bangwê, a kgahlêga a thabêla go ba boledisa.

Ditiro tša gagwê di rêtwa ke bohle ba mo tsebago - Senatla sa Bopedi. O wa e bôna African M. E. Church ga e namalala le ka meagô ya yôna.

Morwayê, Moruti Jonathane M. Mokone o be a ile a boetsé gape sekolong kuwa mošola wa lewatle "America". O buile a phagamile thutong, ke "DD."

O robetsé senatla, monna wa Madisa a Tšate, ka la di 21st October - Phato 1931, fa Tshwane a Mmamelodi "Pretoria City".

p.120 Araba diputsiso ſidi:-

- (1) Kéréké ya "Ethiopian" e thomilwe ke mang fa Transvaal?
- (2) Naa ke ka ngwaga ofe?
- (3) Kéréké ekhu ya kopantshwa le efe?
- (4) Ke ka selemo sefe?

- p.120 (5) Naa ke mang wa ba busi a go neela lengwalo la tiišeletšo
go mothei?
- (6) Naa moemedi wa moruti Mokone e be ele mang?
- (7) Kéréké e theilwe ga ele Mmušo ofe?
- (8) Fano Maroteng Mangena M. Mokone ke wa mphatho ofe ana
wa mang?
- (9) Naa o ile a kgalalala péréké a fihla kae?
- (10) Naa o amogetšwe boruting seripeng sefe sa dikéréké?
- (11) Naa ntate Mckone re ka re keng mo A. M. E. Church?
- (12) Ke mang phokgö e tswago kuwa Amerika?
- (13) Ba ile ba kópanela kae, ká ngwaga ofe?
- (14) Nke o mpotše ka bophelö bja ntate Mokone.
- (15) Anke o ſupe letſatſi la gagwé ga bileditšwe badimong.
- (16) Naa o be a agile motseng ofe?

E ripagane ba-Rancho.

O ile badimong mohumagadi Mamatune Ngwanatsomane Rancho.

Ga esale go thôma ka 1953 o suhlegile motse. Mohumagadi Ngwanamohube o šetše le seripana fa Apiesboom No. 229 Sekhukhuneland area. O ngwathile mokgomana Mpjane Sekhothômè Rancho. O ile Mamone ka tlase ga kgoši Sekwati Mampuru mo Hogelegen Nebo area. Gomme ga ele phôšo e dirilwe ke mohu Mamitime ka go hlanogêla therešo ya gago go Mpjane. O sentše kgörö ya ba Rancho.

O hlompholotswe "Native Commissioner" ya Sekhukhuneland.

Seripa sa I.

Ke segopotso go setlogolwana sa Bapedi Maroteng.

Ka la 8 March 1958 go bile pitso ya tikologwana ya semošatê, go tlide (Native Commissioner) ya Sekhukhuneland area le bo-Ramošweu ba babedi le Toloki ya motho-moso. Gomme batho ebe ele ba fetago 200. Go be go le gôna bahlomphegi ba:-

- (1) James M. Sekhukhune, (2) Gad G. Sekhukhune,
- (3) Judah S. Sekhukhune, (4) Senior K. Sekhukhune
- (5) Jack M. M. Sekhukhune. Eitše gore Komosasa e fetše go bolêla temane ekhwí:- "Mohlwa go o tla ušu mohlare, o thôma ka go ja kudu gomme mohlare o tekogâle fase ebe mafêlêlô a ôna gomme e be tshenyêgô ya mohlare owe".

Morêna James M. Sekhukhune a êma ka kgopelô go setshaba gore "lehono Bapedi mpotšeng gore naa tshalete ye ke llêgo ya lena ke efe ana ke ye kae, fa kgorong ekhu yešu"? Go ile gwa hlôkêga pheto.

Eitše ga "Native Commissioner" a êma a re: "go tloga lehono kgôrô ye, ga go sale kahlolô ya melato gomme ka moka melato e tliswê kuwa Schoonoord," Morêna Kgobalale Sekhukhune ke yena modisi wa motse okhwi", kgoši Morwamotshe a êma ka maoto a re.go setshaba: "Tlogang lena Bo-demete"; bjale batho ba thosana. Batseta ba rwala ditulo ba di iša ka lapeng la mošate. Bakgômanna ba Mmušô ba ſala nyanyeng. Ka lôna letšatši lewe Morêna Komišinare o boletše dikgošana di ka goba lesome le metšo e tabelago gomme bôna ba na le tokâlô ya go ahlola melato dikgorong tša bôna.

Ka la 18th March 1958, ba hlonamile Marota. Kgoši Morwamotshe Sekhukhune le mohumagadi Mankopodi Thulare Sekhukhune le ngwana Phaswane Thulare ba swerwe, ba išitšwe tahlong (deportation); ditaba di gakile banna le basadi, efoba nxa fêla.

Kgoši le mohumagadi le ngwana ba epetšwe ba phela ka baka la go lahletšwa ke "bo-mpholatšane a maja ka leteme thitèlwana a nkhwana ba rego Morêna! fo-faa nna ke noši". Banna ba ganago molaô wa boipusô (Bantu Authorities Acts) ſiba:- (1) Moruti Judas M. K. Hlakudi, (2) W. M. Sekwati, (3) Motubatse Sepadi, (4) Mpjamaleka Phala, (5) Matsabole Mafiri, (6) J. T. S. Phala, (7) Mosehla Sekhukhune, (8) H. Kgagudi K. Maredi, (9) Kgagudi Moruthanyane, (10) Stephen K. Makwatanyane, (11) Manthlanyane Mauše, (12) Marišane Phala, (13) Magasane Matsemela.

Ba gôna ba bangwe maina a bôna a utulwego, ba khukhunago bošego.

Ka di 24th March 1958 e bile kgaruru fa kgorong ya mošate godimo ga £2,000. Bapedi ba butšiša Morêna Seraki Kgoloko (chairman) ya Lekgotlana lewe, le tona-kgolo Phehlane K. Sekwati gore naa tšahalete e ile kae ga lere 'letsôgô le a hlaelâla'?

Seripa sa III.

Ba-kgaphola ba tlisitše mohumagadi Ngwanamohube Lobang Mahlopi ka la 4th May 1958. Ba re ga ba sa mo rata gammôgô le bana le matiyakathôka (dowry). Lebaka ke gore o amogetše "Bantu Authorities Act". O tlisitšwe ke banna ba masome a mahlano (50).

961

081181

X34/120

125

Bogare

Kgaozanyo

Letlakala.

~~I - Buaon faga Phabatse~~~~I - Phalalo~~

Ntwa le goronwa; Nna lechishamule.
 Za Moreadi a Mphaka a Mokitana
 a ^{Ke shukunetsa by sta lefayaka j} Tsatsi. Ke he ke tsuile ^{kgobe} Mabowe
 Kuwa ga Kamabulana a Tswellu Ke mogkwelelo
 wa konva eile o re Tlakala ^{kgobe} shielo, Moinie
 a bo- sethale za Matshedi. Ngwagola eile
 la ja monna, lamorisha dihlalegeloq kawa
 ga bo Tedi Tgwanana iwa Lekgwaseq. Ke
 tlakala in Mabvana le Boma ga re tseye
 Ke phefo. Phefo chaya. Ke lekwati
 Ke hluwe ke Ngwanana ntloring Ke dira
 mano a go ^{dja} ~~dja~~ tatago ngwanana.
 Bekiki ga phashikle afeta. Methepa bon
 Tlapera le Maholoko a ga Moreadi.
 Mola Tswaledi a phatsa khaka la gase
 Sekganke ^{kgobe} aleha Legalethwa. Tséke
 a leka bo- cpeya kgobe

Verte

OSI (PC)

K341120

36

121

961.

Mohlalete Panta School
10th Feb 1958

126

Kgoma A tswa!

Ezama ke mang? Ke nna Sekwati ur
Ranohlang ola wa ntwa. Le mo opelang
ale Kgole Modimotsana wa no ka ya
Fihatisi. Kgôkgôro mokgôpa Sephoko Isolina-
Kays? Kuwa meludi ya Mogwati. Ke saha
le wene Bognadi Seraki ke teng? Wane
ke Thamaga. Naa ke Thamaga ya Mabyna,
ke Tswadi ya ibi mmameba a Maie ia
Mataiana a Tswadi Ha Lenaka ke masele
le epotse: le blabilo mmeta Tswadi
ya Metlakas, ya Rabgulake teng e masele
Tasme ia mputla ke shiya le tsio.
Ke shiya go ntsha Lekopo. Kadi ke Thamaga
Tea metee mang ke Mosilekate wa
Masheba. Ka mo tsoko kele ka tsukuleia. Ka
ana ka nakhana le motho: ~~Mo~~ a wela
moetuna ka wela. Motho ewe ntshiya. Kebe
~~mo~~ etlo ~~ts~~ ba tsikusibudi ya Bo kgala wa kuwa
ga Samapalana a Tsuetla! have moat o ka he
o ntshie sun! Ke le Ke da go nomele antshie
moioi. Wa difehlaa ^{op na thiyane} batso reya lele kva. Ke eishwa
Ke bo mogolle batso ba lethake leshele! Wa
metheko le sakile moisa emoswana wa Lekope
a khala sepekenya ditshala di montwa monate
dine, moisa ena Thetsheke o tswa Lgoshing le
Mopedi, abo- Lekgolane. Ka Selebe ke nema
moit a kgoladiya mmoeliteia a Mestimwelede
i Mohla ko a Rabhozole. Ka mo Tsuako

961

K34/120 127 122
=Kgogango w/o.= 116
58

The Volksraad of the Lydenburg Republic, and the Matlasee Kaffir Chief, Sekwati, On the 17th November 1857, Agreement entered into by the Committee appointed by the Honourable the Volksraad of the Lydenburg Republic and the Matlasee Kaffir Chief, Sekwati, On the 17th November 1858, the appointed Committee have agreed:- That peace between Sekwati and the Lydenburg Republic shall be promoted as much as can be on both sides. That the people of Sekwati shall not permitted to pass the Steelpoort River with guns and horses, unless by permission, or on being called by somebody, but that they are permitted to hunt "free and unmolested, on that side of the Steelpoort River, on the Rand now occupied by Sekwati. That Sekwati shall upon request and indication, at once deliver up the stolen Cattle and punish the guilt party. Likewise, that Sekwati when anyone comes to him and asks for assistance shall then render assistance to such an one to trace the Cattle stolen or bring back the absconded Servant and he shall punish the guilt party. Further more that all people (Natives) who live beyond the Steelpoort River on the side of Sekwati, can be considered as his people; but all people (Natives) on the other side do not belongs to him and the white men can deal with them according to their pleasure. Thus done in the Town of Sekwati on the 17th November 1857. The Committee appointed by the Honourable Volksraad of the Lydenburg Republic:-

(Signed) X Sekwati.

.. X Maetsie.

.. X Mamfusa.

961

(34) 120 Continue on page ~~120~~ 123
 ~Tebogo~

By Reverend. Simon Hoffa Sinamela. (Obituary 24/5/17)

I. Kgoshi Sekhukhune
 le Kgoshi Phaswane
 le Morethanyane le Kgawala
 Bokgobelo le Seraki
 bana ba Phulare
 badji lefa la Bopedi.

128

II. Batswetse Senatla
 Mangena Mokone
 ea Theilego Ethiopia
 Ethiopia faseng la Bopedi
 Kereke e Kgolo
 ya Afrika ya Afrika.

III. Oromile Dwane
 Mose wa Lewatle
 go lata Bishop e Kgolo
 e untilweng Bishop Turner
 Kopanyong ya thuto
 ya Ethiopia le Afr. Meth. Episcopal.

IV. Mokone le Gantsi
 Gare ga Lewatle
 Go Kgopella Afrika Bishop
 Phutheng ya Kgetha Coppin
 Monna wa Modimo
 Wa Modimo wa Modimo.

V. Lebogang Modimo
 Rena Ma-Afrika
 hlogonolo le fihlike
 Mo go rena mo go rena
 thabelo ts'a rena
 diitlule ke Modimo.

VI. Noka le Melapo
 Dikgwale dithaba
 Kgoshi le Merapo zohle
 Lebogang Modimo wa rena
 Kgoshi ya dikgoshi
 Ke ya bitiwago Jefoga.

961

124

961

129

124

(961)

K34/120

130*

321 Verte

Verte

20/8/53

Dikgoro tsekhus ke tona diwarago
Khudutramo ja ya Serota fa
Kgorong ja Dikgoro. Mawamothse
Sekubuni ba makqua le Relas
ya Dikgoro. Gape ke tona di
tsotelago Dikgoro le Dikgoro.
tia metke le Metsana Nabasi
le taba efe le efe e Swanetse go
go tona Kgorong etqolo. Molato
ana boitakga. Dikgoro tse ke
ona matla le pustho ya Baledi.
Ga go molato o ka trenago Moshate
Kantle le motseta go a lebane go
Motse owe ana Motseta.

Ends '961

961

125*

125*

(11) R34/129
He conversed with the Police Commissioner with
Chief A. Sabahani. Major General H. P. Sabahani
Major General Sabahani, Mahayani his son and
Edward M. S. Sabahani. The N.C.O. Nels said
I have heard that you have meeting with
some official at your location on the 20th
instant about development towards Native
with their Chiefs by Tribal Council. I would
like the Chief to have branch of such Council
in Nels area for Kapidi bought farms.
May be exceeding 4 to 6 Members in number
of this Treasury. Since James H. Sabahani
stood in responds and said, the baby not
born yet still to consider how such
council to be carried.

130*

Ends

5961

130